

8/26

K34/26

U.N.S.Ragoboya

16
16

ser.175(7)

1 Lenaneo la kxosi tsa xa-Mamabolo

D4b

Mamabolo a tswala Seolwana
Seolwana a tswala Ramohubidu
Ramohubidu a tswala Lekau I
Lekau a tswala Mokxokxopela
Mokxokxopela a tswala Mohlaume
Mohlaume a tswala Maribe
Maribe a tswala Morwamantsi (Lekau II)
Morwamantsi a tswala Sesoai

Le xe xo sa tsebye xobane rena ba xa-Mamabolo retšwa
kae pele xa xe re dula Bokxalaka, feela xo ya tsebya xobane re
tšwa pele xa-Bokxolaka re le sethsaba se tee le Balobedu.
Ra fihla ra dula kxaufsi le noka ya Lethšelele kua Tswetla.
Re rile xe re namela dithaba tsa ~~Tshetla~~ Tswetla, Molobedu yena
a dipôta ka thoko.

2 Ra re xo tloxa Lethšelêlê, ra ya xo dula sedibeng sa
Mokkôkonyana kxaufsi le thaba ya Molôkôbyê. Ke mo ngwana wa
wa Mamabolo yo moxolo yo ba rexo ke Lexwêtê a ileng a boêla
Tswêtla. Le lehono o sa dutše xona thabeng ya Lexwêtê ye
e theeletsexo yêna ngwa wa Mamabolo.

Ra tloxa Mokxokonyana ra ya Byatladi. Xe re le
Byatladi, kxosi e be e le Seoloana. Morwa Mamabolo eo
Moxolo wa xaxwe "Lexete" a xometsexo Tswetla. Xe re tloxa
Byatladi, ra kxaoxana le Kxopa le Matebeta a Mamabolo le
Madixa le Moxašwa: Ra ya ra dula Lethšitêlê, Ke mo re
thomileng sereto se se rexo:-

Kolobe e tšwaxo Lethšitêlê le se meetse le atsa Madiba.
Mme xe re tloxa Lethšitêlê ra tšwa ka fate sa Sapêlo;
xo tloxa mo râ ya xa Mongatane: Xa iša-iša le xe xo sa
tsebye xo ba ke xa kae ba tšwa dira ba thopa dikxomo ba tla
ba bexa Mongatane.

3 Xo ile xwa tsoxa kxaruru maxareng a bana ba Mamabolo
le ba Mongatane; kaxobane e be e re xe ba xa-Mamabolo ba
thopile dikxomo, Morwadi wa dira a seke a botša kxosi Xore
dikxomo di thopilwe ke ba xa-Mamabolo; kaxobane ba be ba
lebeletše xo putswa.

Byale ba xa-Mamabolo baile ba botša Seoloana taba yeo
ya thopo ya dikxomo. Ke mo kxosi Seolwana a ileng a la ya

ser.175

bana ba xaxwe a re; "Xe le boela hlabanong, le re xe le yo hlakana le dira le boele nthaxo xore bana ba Mongatane ba lwe le Manaba ba nnoši. E tla re xe le bona ba thšaba, le tšene htlabanong, mme le xe re xe le fentše, le reme dikxomo, dinaka le mesela, xore Mongatane a tle a bone ka noši xe ba Nganga. Mme ba ile ba dira byalo, ba thopa dikxomo ba di remile mesela; ba di bexa longutane. Katšatsi leo Mongatane o ile a ba putsa a ba a nthša Mosadi.

E rile xe ba boetše xae, ba botša Seolwana ka mo Mongatana aba putsitseng ka xona, le ka mo ba filweng mosadi. Banna ba xa-Mamabolo be dula fuse, ba rera taba yeo, mme ba bona xobane Mongatane o rata xo pipetša boxoši bya bona, 'mme ba rera xo tloxa; mme ka mokxwa o byalo ba tloxa ka xo thšaba, ba thsela noka ya Lepelle ba ema ka mošo. E rile xe ba xa Mongatane ba tsoxa ba hwetsa ba xa-Mamabolo. ba thšabile; ba ba latela. Ba rile xe ba bona ba xa-Mamabolo ba thsetše noka, ba ba xomela, kaxobane e be e le molao wa ba Baso wa xore xe motho a thsetše noka xa a sa bolawa. Ke mo xo tšweletsexo sereto se se rexo: "Mopedi, Mamosima lešapa Moraxa."

Ya re ka xe Mokxalabye a šetše a tšofetše, morwa wa xaxwe Ramohubidu yo a beng a rwala dira, a thoma xo eta se dryjz sethšaba pele, xo se tloša nokeng ya Lepelle xo se iša Thôtô, xe ba fihla Thoto ba axa xona.

Kabaka la phišo e kxolo kua Thôtô ba ile ba tloxa. Ke mox mo xo tšwaxo serêtô se se reng: "Thoto xa mmatšatsi la xo fiša maxola le marope."

Xe ba tloxa Thôtô ba tla ba dula Monokaneng (Mphoxodiba) ba hwetsa Thema.

Xe ba dutše le Thema batšwa dira xo yo thopa dikxomo tša Makxalaka, ba be ba le ka tlase xa-Thema. Le xe xo sa tsebye xo re ke xa kae, xo tlide tšatsi le lengwe le ba ileng ba yo dilalela. Mme e rile xo dikxomo tša Makxalaka di sa tle nokeng ka pela, ba xa Thema ba lapa, 'mme ba xa-Mamabolo ba šala ba laletše. Dikxomo tša Makxalaka tša tla nokeng xe letšatsi le phirima 'mme ba dithopa. Xe ba dithopile ba seke ba di iša xo thema, ba diiša motseng wa morena wa bona.

Xe Kxoši Ramohubidu Mamabolo a bona ba tsêna le dikxomo a re xo morwa wa xaxwe: "Lekau, le diretšeng le tliša dikxomo tše le seso la diiša xo Thema" Lekau a re: Ke kabaka la xore ba xa Thema ba ile ba tloxa mola re di laletše. "A re xo barwq ba xaxwe tšeyang kxomo tše le di

ser.175

6

išeng xo Thema" Ba re xo yena. Kxomo tše re tla tše
 basadi ka tšona." Mme ba xa-Thema xe ba ekwa xore dikxomo
 difitile, batšwa ka melamo, 'Mme xe ba fihla xo ba xa-
 Mamabolo ba boledisana ba sa kwane, balwa ka dipatla e se
 beng ka Marumo, 'Mme ba fanya ba xa-Thema, ba thopa le
 dikxomo tšela ba bexo ba loba ka tšona. Mme xe ba xa
 Thema ba xakilwe ba sa tsebe mo ba ka yang, Mohumaxadi ~~ng~~
 ngwana Makxoba; a tšwa a swere Mosetsana ka seatla a re:
 "Ke yo kxopela dibete tša kxomo tše dihlabyang xa-Mamabolo."
 Mosetsana yeo e be e le morodi wa xaxwe.

Xe Mamabolo a bona Thema a loba ka mosadi, a nthša
 dikxomo a mongwala, mme ba buša ba kwana. Thema a thoma
 xo ba ka tlase xa-Mamabolo, mme ba dula Monokaneng baka le
 letelele Thema a le ka tlase xa-Mamabolo.

Morwa Ramohubidu, Lekau a tšeа boxoši 'mme xe a dutše
 setulong sa borena a tloxa Monokaneng a ya Mahlalwe mo e
 leng badimong ba xa-Mamabolo. "Ke xore mo Marena a
 xa-Mambolo a bolokwang xona."

7

Lekau o ile a buša lebaka letelele kudu kua kowane,
 pušong ya xaxwe e se xwa ba le dintoa, se se beng se fela se
 ba thswenya e be e le kômélêlô ka mabaka a mangwe. Oile
 a tšofalela naxeng ya Byatladi, a bea a hwela xona le yena
 ba Moiša badimong ba xabo.

Morwa Lekau, Mokxokxopela a tšeа setulo sa borena
 kamoraxo xa lehu la tataxwe. Le yena o ile a buša lebaka
 le le telele, le xe madulo e be e se felo xo tee kua Byatladi.

Morwa wa Mokxokxopela e be e a Mohlaume. Xe
 Mokxokxopela a faletše, Mamohlaume a tšeа boxoši; le
 eena o ile a buša lebaka le letelele. Le xe xo sa
 tsebye se se direxileng pušong ya xaxwe o ile a bea a
 falala a le xona Byatladi le eena a bolokwa badimong.

8

Kamoraxo xa lehu la xaxwe morwa wa xaxwe yo ba rexo
 ke Maribe o ile a tšeа setulo sa ~~moxale~~ borena. Pušong ya
 xaxwe xo bile le dintwa tše nne. (1) ya Maxadimana, mo
 ntweng yeo xo be xo na le moxale yo mongwe yo a bexo a
 bitšwa. Makxobe Mamabolo, ke ke yena yo a bexo a phaxame
 kudu sethsabeng sa xa-Mamabolo kabaka la boxale bya xaxwe.
 Sereto sa moxale yo se bese re:

Morwa mmangwetsi a tšopeng,

Mataxataxa a Maroba,

Hlako se menanedi ya Marumo.

Thomoromo a bo ~~Mmamošibudi~~,

Lehlabilwe nko lešapamoraxa,

Madi a ela le naka a sebete.

Makomotane a mmadikhekulo!

Moxale yo Makxobe o be a tsebexa kudu xape manaba kamoka
 a bexo a ~~yo~~ hula xa-Mamabolo, ba be ba tsota Makxobe.

E ~~xe~~ e~~z~~xxRi rile ka xo tseba xobane xe ~~Mak~~ Makxobe a

sa phela, ba ka seke ba hula Mamabolo, ke mo Maxadimana a i leng a lebanthša ntlo ya Makxobe xore a mmolaye. Maxobe xe a bona fao, a betša mokxopa, Manaba a o wela xodimo ka marumo, ba re: "A o wa! Xa se eena." ba re: "E tšwa!" A re: "Ke ya tšwa swarang marumo a lena xa botse" a buša a nthša sešexwana, e rile xe ba hlaba se šexwana ka marumo, Makxobe a tšwa a thšaba. O rile xe a re ke šohla lefaxo monna yo mongwe a mohlabo nko ka lerumo. E rile xore Makxobe a ba phonyokxa Maxadimana a thšaba ka xo tseba xobane Moxale o tla boyo ka pefelo. e kxolo a tla a ba fetša.

E se yena kxoši Maribe, xo bile le ntwa ye ngwe ya bobedi (2) ya Maxadimana ka lona le baka leo xo bile le moxale yo mongwe wa xa-Mamabolo yo a bexo a bitswa Manhlane; sereto sa xaxwe se re:

Manhlane wa xa seakxabuka
Tlou ya Maxalaru,
Tau e tswaletswe lebapankweng,
Ke ya bo Seêpe le Maphakela.
Badisi ba yona xa ba e lemoxe
E tseba ke eena monye Mamohlaume
A Malesela.

Mo ntweng yeo Manhlane o ile a fetša batho kudu ka selepe. Maxadimana a ile a thšaba a fenywa.

Xo na mo pušong ya Maribe xo bile le ntwa e ngwe ya boraro, ya xore ya lwewa le ba xa-Molepo. E be xk e le k kabaka la xore masoxana a xa-Mamabolo a ile a tšwa lesolo la xo yo tsoma, 'Mme Mosexare xe ba lapile ba ya ka nokeng xo yo hlapa mebele kxaufsi le mellwane ya xa-Mamabolo le ba xa-Molepo, ka nokeng ya Mohlopene.

E be e re kamehla xe ba bona ba xa-Mamabolo ba tsoma mo mellwaneng ba ba le pelaelo. 'Mme, ka tšatši leo ba ile ba rera xo ba bolaya. Ke mo ba ileng xe ba hwetsa ba xa-Mamabolo ba hlapa ka nokeng ba ba wela xodimo ka dithšošo ba ba bolaya.

Ya re kaxobane masoxana a xa-Mamabolo e be e le seripana ba thšaba. Xe ba fihla xae ba bexa kxoši, dira tša laolwa xore ditswe di ye xa-Molepo tša žiha fihla tša ema xa-Molepo felo mo ba rexo ke Sehlabamakhura.

11 E rile ka lebaka la xe dikxomo di etšwa xo ya phulong, ba xa-Mamabolo ba dithopa ba dula natšo Sehlabamakhura Mme badiša ba dikxomo ba phalalela Motseng xo yo batsebiša. Mme ba xa-Molepo ba tšeа ~~arumo~~^{ma} ba tla ba hlakana Sehlabamakhura le baxa-Mamabolo.

'Mme e n le xe e hlakane le ba xa-Molepo, xwa tšwa moxale yo mongwe wa xa Molepo a swere patla yo a bitšwang "Mokxotli waxa bo 'Mapēnapēna". E rile mola e swarane Mokxotle a tsena kaxare xa dira tša xa-Mamabolo a nyaka moxale yo mongwe wa xa-Mamabolo yo a bexo a ~~ha~~ bitšwa Mamothama. E rile xe a re: "o kae?" Mamothama a re: "Ke mono." A fofêla Mamothama ka patla a ~~m~~metha ka patla xabedi a bea a modudiša fase. Mamothama a nthša lerumo a bea a lea bušetša, 12 a nthša thšoča a mohlaba mpa xwa tšwa byalwa. a e theta a re: "Morwa Setlatlu ka teng ke leôpê,
Ke thuri ya Motse wa Byatladi
Seliki sa ~~m~~angwetši."

Baile ba fanya ba xa-Molepo ba thopa le dikxomo tša bona.

Dira di be rwele ke morwa wa kxoši yo ba rexo Lekau II ke mo xo tšwelexo sereto se se rexo:

Sekwala xe o nonyana o thaxa,
Ke thaxa ya xo hlwa e axa Moxabutsi
Ke hlwele keaxela Nphoxodiba,
Ka nokeng ya xa-Molepo.

Mo pušong ya Maribe xo n le le ntwa ya bone e bileng yona ya Mafelélo Xo ile xwa tla Maxadimana (Magadimana ba ga (mafefe) Ba xa-Mambolo ba ile ba tseba xobane ba a tal, 'mme ba itokišetša bona, ba tla ba xahlana ~~k~~ufsi xalesoro. E ile ya ba ntwa e ~~k~~alo kudu. Maxadimana a ile a bolaya batho ~~d~~udu a bea a thopa le mosadi wa xa Mambolo; ba xa Mamabolo ba buša ba ba amoxa

13 eena. O ile a tsea ke morwa wa kxosi yo ba rexo ke lekau.

Ke mo Maxadimana a ileng a thsaba a fentswe.

Mola ntweng ya xa-Mamabolo le ba xa-Molepo xo ile xwa bolawa basale ba babedi baxa-Mamabolo Maina a bona sia Maphampha le Isatsiphirim).

Kembo mo Maxadimana a ileng a rera xo thika Mamabolo, taba yeo ya sethiko, Mamabolo a e tseba. Ke mo Mamabolo aileng a thsabela ka xa-Makxoba le sethsaba sa xaxwe. Xe a dutse a le ka Bopedi, Maxadimana a tsxa xo ya xo hula Matebeleng. Matebele a ile a fetsa Maxadimana kudu. Ke mo ba xa-Mamabolo ba ileng ba boyo ba tla ba axa Byatladi.

E rile xe lefase e le ſebe-ſebe Morwa Maribe yo ba rexo ke Lekau a tloxa Bopedi xa-Makxoba a tla a a xa Byatladi mo ba rexo ke Kxwara (Bergvlei) ka moraxo mokxalabye a tla a dula xa-Rakopi Spitzkop Sereto. sa kxosi Maribe xe a dutse a buša se se:

Peretla Malesela motho ya senang
Pelope Moſita, Bopelope o di yo rutwa.
Morwa Makxano xomela Maxole,
Molato wa kxomo tseno o rerile.

Bana ba ra Teka o kwele bareng?
Xe o hula o boeleta kileleng?
Nthſa kxomo o xomele ditlozolo,
O xomele mokxadi le Molatela.

Komoraxo xa lebaka le le telele kxosi Maribe a tsfala byale sethsaba sa etelelwa pele ke morwa wa xaxwe yo ba rexo LekauII. O be a no fela a e ya xo tataxe xe a nyakexa. Xwa tla tsatsi le lengwe le a ileng a nyakexa kwa xa mokxalabye. LekauII a ya le malome a xaxwe Maxadimetsem, 'mme xe a fihla a ya a tsena ka lesoro a bona le tataxwe. Mme ba phetha merero ya bona xore a ye xa-Letswalo.

E rile xe a laelane le tataxwe, a re ke tsxa ka lesoro, ia xo tswela ka kxorong, bana ba mmame a xe ba moswara. Maina a bona ſia ke: Mankweng le Seripa le Perexi, ba rata xo mokxoka ka matswa xore ba Mmolae 'mme ya re kaxobane o be a na le Maatla xo ba feta, batho ba bona se bareng ba se dira, mokxosi wa lla.

Kxosi Maribe a tsxa a xoelets a re: Ke bana ba bo mang bao ba ratang xo bolaya ngwanaka? Mankweng le Seripa le Perexi xe ba ekwa Mekxosi ya batho le Mokxabye ba thsaba.

ser.175

Lekau II a xomela ka xae xo hapaxe a fihla a re:
 a Tate, a xa ke sa na tokelo ya xore ke tle xo wena xo
 phetha ditaba tša xaxo na? Papaxe a fetola a re: "Xaxo
 na e mongwe yo a ka phethaxo ditaba tsaka xe e se wena"

16

Lekau II a xomela xae kua Kxwara. Xe a xomela xae,
 Mokxalabye o ile ~~mme~~ a mofa batho ba xo mofelexetsa.

E itše xe ba le tseleng ba xahlana le batho ba ba
 tšwang kxwara ba swere marumo, ba phalala mokxoši wa xore
 Lekau o bolailwe. Byale kxosi a re xo bona. "Xomang, e se
 ka hwa ke xona. Nna xe le mpona ke le byale le bona e ka ke
 phedisitše ke eeng? A le bona xore ke phedisitše ke ona
 marumo a a lena na? leseke la tsêna ka motseng wa tate ka
 Marumo." Xe ba ekwa Lekau II a bolela ba xomela xae nae.

Banna ba ile ba boela xae ka pefelo e kxolo ba seke ba
 rata xo thêêlêtsa se o Lekau a se bolelgang. Xe lehlaba
 banna ba botša Lekau II ba re: "Wena o bona xe o se na bana,
 byale o thšebafa xe bana ba rena ba thema dithšwene. Xe ba
 r'yalohitokišetsa xo ba amoxa Mokxalabya. 'Mme ya re
 ka xobane ba be ba swere

16b

Mosítô

Mosito wa xa leimetša makxalé,
 Phata ka lala a xa bo Mmakhabane,
 Phata ka lala se hlalle maleao.
 Letaba ke ile ka rôbâla,
 Letladi le xona ka rôbala;
 Mositô a bolaya tlou selemo,
 A sítiša ba xabo xo nthsa letšema.

Mosito e be e le mokxomana e moxolo wa xa Mamabolo
 mehleng ya xe xo buša kxosi Lekau II o be a phaxamisitswe
 kudu kabaka la boxale bya xaxwê.

Se a tsebyaxo kudu ka sona ke xore o e ile a bolaya
 tlou ba ile xo tsoma, ke mo ba ileng xo o bolaya banna ba
 hlaba mokxoši wa xo tloša batho mašemong xo re yo swaela
 dinama tša tlou.

17

Marumo, ba xa Mokxalabye ba tšea Marumo, Mokxoši wa lla,
 ba hlakana sebakeng sa ka ntla xa Masôrô. Ke ~~mme~~ mo xo
 bolailweng Moxale e mongwe wa xa Lekau yo ba rexo ke Mošito,
 o ile a bolawa le banna ba ba selelaxo yena ya ba wa xo šupa.

Xo thoma ka lona letsatši leo e bile xo kxaokana xa
 ba xa-Mamabolo e e ba bo-Mamabolo ba babedi, Sethšaba sa
 xa-Lekau II Mamabolo le Mankweng I Mamabolo. Sereto sa Mošito

Seripa sa Bobedi

Le xa xo le byalo xo fihleng xa Makxowa mono ke xe
 sethšaba sa xa-Mamabolo se sa swarane ka fase xa kxosi Maribe,
 xobane ba ~~fini~~ ~~lile~~ lebakeng ~~xe~~ xo mela moroto wa Jadingwana
 e be e le moroto wa bodika.

ser.175 E be e re xe batho ba bone lekxowa, ba anexela batho
xore ba bone lekxowa, batho ba re Malo! lebone nto ya
18 ya xo se diexe, patang melora. le fahloxelang. Ke xore e
ba pata melroa ba e tlotše meriting ya mahlo.

E bile xa fihla ntwa ya Sekhukhune le Maburu boxoši
bya xa Mamabolo boř sa swarane mme kamoraxo Makxoa a thoma
xodira mešomo, ke mo e rileng xe ba tsena sethsabeng sa
xa-Mamabolo, ba fa kxoši dikolobe xore sethsaba se di diše
le xo difēpa ka mabele le meroko ya sona.

Ba be ba šomēla boroko kua xa Molepo mo Makeoa a bexo
a dutše xona. Ba be ba epišwa Mekero (furrowa) le xo ba
dišiša dikolobe mono xae kxwara (Bergvlei) xwa iša-iša Makxoa
a tla a faxola dikolobe, mme ya re kaxobane sethsaba sa
xa-Mamabolo se be se sa rui dikolobe, bathoma xo tsota ka
xobona madi a dikolobe a falala naxeng ya bona, kaxobane
ke ba bina kolobe.

19 Ba xa-Mamabolo ba thoma xo lesa dikolobe kua lešokeng,
kaxobane e be e le tše dintši. Mme e re kaxobane ba be ba
šielana, xe e mongwe a be a ka leea xo ya md modirong e le
lebaka la xaxe, o be a solwa ka xo patlamišwa. Le xe motho
a be a sentse, thsolo ya xaxwe e fe e le xo patlamišwa ka
lepanta la dipitsi.

20 Xwa tla lebaka leo Makxoa a ileng a tla xo lekolo
dikolobe tšela ba rexo ba di diše, 'mme ba hwetsa dipalakane.
Makxoa a befelwa a patlamiša kxoši. 'Mme e be e re kaxobane
banna ba be ba fela ba bethwa, ba ba lekxopoloy a xore ba
thšabe. Xo be xo na le monna yo mongwe yo moxolo yo e beng
e le letsôxô la kxoši yo a bexo a bitswa Mantloko. E be e re
xe sethsaba se re a re tloxeng a re "Mohlabanêla sekwala o
se sweta ka Maraxo." Byale e rile xe dikolobe di sa bonale
Makxoa a swara Mantloko a mmetha, ba re; "Batho ba ba dira
ke wena." Ke mo a ileng a dumelelana le batho xe ba re a re
thšabeng ke mo ba ileng ba khuduxela xa Masetla "Politsi."

Mokxababye yena o ile a šala a dutše xa-Rakšopi Spitzkop
le sethsaba sa xaxwe. Byale xe Lekau a dutše Bopedi le
sethsaba sa xaxwe, xa iša-iša Mokxalabye ka xo kwa phopolo
le xo felelwa ke maatla a bitsa Lekau II Mme Lekau II a ya xo
yena. Le xe xo be xo boifiša a kxotlelela. O ile a dula
nae matsatsi a mabedi, a tsoxa a tloxa. Mme xax xe a boetše
xae a sešo a fetsa Matsatsi a se ma kae Makxalabye a hwa. E
rile xe sethsaba se tla tseba xwa direxa mohlolo xo lemiwa
thšemo ya kxoši Lefsika le lexolo le ile la theoxa thabeng la
wela bodibeng.

8.175

21

Morwa kxoši oila a lesa sethsaba xore se ye xae. Mme ka le le hlatlamaxo leo xwa tšwelela banna ba ba tlideko xo bexa Lekau II lehu la Mokxalabye. Sethšaba se ile sa rere ka mmatla xore Lekau II ke kxoši. Le xe ba be ba sa kwane ba ile ba dumelana xore Lekau ke kxoši.

Kamoraxo xa lebaka le letelele. sethsaba se ile sa iketla kudu, sa bina dikosa xo be xo na le koša e ngwe e e bexo e bitšwa Mampetloana. Kamoraxo xo ile xwa tšwelela bolwetsi byo ba bo bitsaxo Monokxole, 'mme xe bo fitile, xo ile xwa tsoxa ntwa ya Maburu xe a tlide xo hala ba xa-Lekau Mamabolo kaxobane ba be ba re ba fisetše Mabati a bona a ba bexo ba a exile ka letšing. Baile ba bolaya batho kudu xona mo ka dithunya ba thopa dikxomo le batho, ba bangwe ke xona ba bonala xona byale e sale mola ba thopyaxo mme ba šetše ba tšofetše.

22

Kamoraxo xa mo xo ile xwa tsoxa ntwa ya Mapono. Mapono a ile xe a tšwelela mekxoši ya hlabya mme dira tša tšwa xo yo hlakana natšo nokeng ye bitswang ~~kek~~ Lethšitele xe ba swarane, ntwa e ile ya tšea Matsatši a mabedi le mašexo a mabedi mo ntweng yeo xo be xo na le Moxale e mongwe yo a bexo a bitšwa. Mokxobola. Sereto sa xaxwe se se:

Mokxobola wa le
Mathiša ditlou,
Mohlanka wa bo Malethšelele.

Baile o ja patše
O tla thšaba dinare,
Byale ke le mathiša ditlou,
Ke letšema baluku
xa e na Mekhiti.

Ke tlou lelokvana,
Ke letše ke rapa letsema baluku;
Ba ntumetsa ba se ke ba nkxana.
Ke hlabile letšemekxope thsokotla,
Ke etšisa ba xešu mexokare
Ya noka mehloxa selemo.

23

E file kaxobane ba xa-Mamabolo ba be ba se nene ba kxaphile Mapono ba a raketše kua, ba a thseditsé noka ya Lethšitele xwa kwala xore ba xa-Mamabolo ba rakile Mapono. Dithšaba tša bo Letswalo tša nyatsa kaxobane di be di tseba bo nyenyan by a Mamabolo, e se re Mapono ~~nk~~ a boyo.

E rile xe Mokxoši o lla ka xare xa sethsaba, kaxobane Mapono e be e le sethsaba se se thšabexang kudu, sethsaba sa tšwa se xopotše dibong thabeng ya Makalankwe. Tšatsing leo dira di be di rwele ke mokxomana wa xa Mamabolo yo a be a bitšwa Thšarapana ~~nz~~ morwa Makxobe Mamabolo e le xore kxoši Lekau a moljetši xore a swarele sethsaba moraxo a se ke a se

ser.175 iša ntweng kaxobane dithšaba di be di nyaditše.

24

Xo na mo thabeng ya Makalantwe, dithšaba le tša Maxoši a mangwe di be di tletše e le dira, mme Mapono a fihla a ema kxaufsi le thaba, xofihlela xe a hunyelela kamoka. A i le a thšuba mollo o muši wa ona o ileng wa rotoxela xodimo-dimo mo o ileng xe o theoxela fase wa a paretša thaba e tletšxo batho.

MMe e rile xe o ~~apart~~ aparetša thaba ya ba ntwa. Mapono a ile a fetša batho kudu, mme a fonya mme ba xa-Mamabolo e se xwa bolaiwa le o tee wa bona, kaxobane baile ba phefišwa.

Mapono a i le xe a feta a thopa morwa wa kxoši go a bitswaxo Khuibidu yo a hwetseng Ponong Kamoraxo xa mouwe xe xo sa dutšwe; le xe xe xo sa tsebye dintwnyana dibile xona.

25

Kamoraxo xe xo dutše xo dutšwe xwa tšwela Malwetsi, mo sethsaba sa kxoši Lekau II Mamabolo se ileng sa fela kudu ka Bopedi. Mme ba ile ba rera xo tloxa, ba tloxa ba tla ba dula kxokong naxa e e bitswaxo "Doornfontein" ba fi la ba dula xona. Xo seso xwa isa sebaka dira tša kxoši Mankweng I Mamabolo ngwanabo Lekau II Ba tšwa ba hlakana temong ba swarana e le xore ba be ba šetše ba bolaile motho yo mongwe wa kxoši, Lekau II yo a bitswang Masekamiša Mamabolo mrwa Makxobe Mamabolo; ya swarana ka maatla.

26

Mopé sethsabeng sa xa Lekau II xo be xo na le moxale e m mongwe yo a bexo a bitswa Ntsi Ledixa a thunthša moxwera wa xaxwe letsoxo ka se thunya, kaxobane e rile xe ba yo hlakana, Makxoba Lekxanyane a re: "Ke wena Ntsi?" yo la a re "Ke nna" a re: "Xo lokile Moxoraaka" 'Mme xo tlo fao Makxoka a tsêna sethooxa Ntsi a monthša, a tsêna xo se sengwe Ntsi a Monthša; o rile rile xe a re ke tsêna sa boraro, Ntsi a mo rêma ka selepe a mmolaya.

Ntsi e be e le monna yo boxale sereto se a tsebyang ka sona se se:

Ke nna Ntsi ya Malau

Mankxororo.

Ka ripa motho mokôkôtlô

ser.175

K34/26

O se xale kudu
 Wa tlo thsosa ditlou.
 Šuping le letala la xa Rakunyêla
 Xa Nasehla a nthswanyane.
 Madikwa ke le boditsé
 Ke se Bopedi
 Ka re ke Monase,
 La se ke la re o Monase,
 Mmutla wa xa-Mmakxonthšane.

27

Ntsi o eme ka monwana
 A thlaba.
 A re thuu!
 O eme ka setwane
 A thlaba tlou.
 Ke motswala wa mma lehlabo sepheke.
 Sephodi se boy a lewatle,
 Xa mma hlare dimakata,
 Xo noka ya Senku Wofefef;
 Ke Mokxonyana wa xa Mathsaa
 O kwatlile.
 Ba xa Mathsaa le nkalele dikxosô
 Leya mpona motho ke xorositse
 Moxaxadi waka Mantopele.

Ba xa-Mankweng I xd xe ba bona xore ba fentswe ke ba
 xa-Lekau II, ba tloxa ba ya xo hula basadi ba xa-Lekau
 Mamabolo ka Bopedi. E be e le kakobane basadi ba xa-Lekau
 ba h be ba sa rwala thoto ya bona, ba seso ba hunyelela. Ke
 mo ba hwetiexo Moxale e mongwe wa xa Lekau yo a bitšwaxo
 Matheba. Se reto sa xa-we ke se

28

Matheba a dinasô,
 Motheko wa xa bo
 Marapitsana.

ser.175 Moxale yo ba ile ba mmolaya ba bea ba thopa le barwedi

ba babedi ba Lekau II Maina a bona šia Mothoka le Mokxadi.

Barwedi bao ba kxoši x̄t xe manaba a tioxile nabo xo ba iša
mošate wa bona, mme xe bamošate ba bona bana bao ba Lekau II
ba seke ba tseba kobane ba tla dira byang ka bona. Kaxobane
ba ba imetše, ba ile ba rera xo ba bašetša mme ba ba bušetsa.
Ba ba bošeditše kabaka la madi a boxoši.

Seripa sa Boraro

Kamoraxo xa lebaka le letelele xe Lekau a fentše Mankweng
xo ile xwa ba le khutšo. Feela xwa bonaxala xore kxoši Dikxale
o be a se a thabela phenyo ya Mankweng ke Lekau. Ke mo
Dikxale a ileng a dira selekane le Mankweng xore ba batamelane,
29 xore e tle e re xe ntwa e tsoxile ba tle ba kxone xo thika
kxoši Lekau Mamabolo. Ke Mo Mankweng a ileng a tloxa Mafofye
a tla a dula Mafarane "Spitzkop" ka xo r'yalo o be a
batameditše kxoši Dikxale. Feela le xe xo be le byalo e se
xwa tsoxa ntwa maxareng a makosi ao.

E rile ya re ka lebaka le lengwe xe kxoši Lekau II a
nthšitše boxwera, Dikxale a belaela a bea a rera xo yo amoха
Lekau II kom a yeo ka marumo. E rile xe ba re batšwa dira ka
marumo ba thibelwa ke mosadi yo a bitswaxo Mmamphongwa.

Le xe xo le byalo Dikxale e se a lesa xo dira se a bexo a
se rerile. Kxopolo ya xaxwe e be e le xo tšeа kômana ya xa
Lekau II xore e be ya xaxwe, kaxobane Dikxale o be a se na
komana ya boxwera.

Dikxale o ile a thibela batho ba ba beng ba re ba ya xo
30 wela xa Lekau II Mamabolo. O thibetse ba Moletsi le le ba
Batlokwa, ka xo r'yalo o be a nyaka xo xatêlêla sethsaba sa

ser.175 kxosi Lekau II Mamabolo, kaxobane batho ba Lekau II bonthsi bo
be bo bala puku 'mme ba ba sa swereng se xa xa bo bona ba be ba se
ba kae.

K Mme ba fihla komeng ya Lekau. Mme ya re kaxobane
Molao wa koma o laela motho xore a dire se beng ba yona ba
rexo a se dire, Dikxale eena a rata xo epeela ya kaxwe ~~mex~~ melao.
'Mme ka xo r'yalo xo ile xwa tsoxa ntwa ya dithupa. Ba xa
Dikxale xo bonthsa xobane ba be ba tletse rure ba ile ba lwa ka
dithoka le mafsika e seng ka dithupa feela. Xe ba xa Lekau II
ba bona xo lebyalo, le bona ba lwa ka mafsika, mme ba xa
Dikxale ba thsaba ba tloxeia koma e la. Ka xo fenywa mo
Dikxale e se a e ketla ka Lekau II. Ke mo Dikxale a ileng a
tlalea morwa Lekau yo ba rexo Seswai Mamabolo (Jacob)
31 Xo re ke een^a a lesitseng bolwetsi bya sekobonyane bo
aparetsa naxa kamoka, Mme ba mmuso ba molefisa diponto tse
disupaxo. Ime e rile xe Molato o yo hlahloba ke moakomedi wa
Lekxoa yo ba rexo ke Van der Merwe, xwa hwetsa xore Seswai
Mamabolo xa na molato, 'mme van der Merwe a laela kxosi Dikxale
xore a busetsa Seswai Mamabolo diponto ts'a xaxwe tse disupaxo
Dikxale o ile a busetsa Mamabolo thselete ya xaxwe ya diponto
tse disupaxo. Xo tlo mo ba xa-Dikxale ba ba le pelaelo e kxoko,
kxolo, mme ba sepela ba rwele dithunya ba nyaka ntwa, feela ba
se ke ba ba le lebaka le ba ka thonaxo ntwa ka lona.

Ka lona lebaka leo la Noferefere ke xe xo timela kxosi
Lekau II Mamabolo. O be a setse a tsofetse kudu a bile a
foufetse. Byale sethsaba sa etelelwa pele ke Seswai Morwa
Lekau II.

t32 Kamoraxo xa fao xo ile xwa ba le bolwetsi bya dikxomo le

ser.175 batho, kamoraxo ya ba tlala e kxolo e ba e bitsaxo ya ba tlala e kxolo e ba e bitsaxo Makxekxetwane. Kamoraxo xa tlala xo ile xwa sexwa di naxa tsa dikxosi "Locations."

Ke mo Maxosi a mangwe a rileng xe a fiwa madulo le yena kxosi Seswai Mamabolo ba i le ba Moxopola feela ba mofa kxole le mo e se beng kxaufsi le xa xa bo. Ba ile ba mofa Bokxobola kxaufsi le xa Makxato, 'mme ya re xe a botsha sethsaba sa xana se na le pelaelo ya xore Bamuso nke ba sefe kxaufsi le xa xa bo sona, Ke mo ba mmuso ba ileng ba ba feta ba le byale. Ke sona se se dirileng kxosi Seswai xore a yo dula "Cyferkuil" e lexo naxa ya Makxoa.

33

Morwa Lekau II. Seswai Mamabolo a se ka xo felelwa ke sethsaba a tloxa kxokong a ya xo dula thabeng ya xa kwa kama mo ba rexo ke Cyferkuil. Dikxale le eena a tloxa Mphalong a ya xo dula madulong a a filweng ke Bamuso mo ba rexo ke Rietfontein. Byale xe Seswai a le kua Cyferkuil xwa tla lebaka la xo lema. Sethsaba sa xaxwe se rile xe se re se yo lema, Dikxale a se xanetsa, e etswa Dikxale a be a dutse "Rietfontein" a rata xo xanetsa batho ba xa Mamabolo xo lema Cyferkuil.

Xo be xo se na lebaka le a ba xanelang ka lona. Yare kaxobane letsema le be le tswele, ba seke ba lesa xo lema. Ya re ka le le latelang xe ba re ba yo lema, ba hwetsa ba xa Dikxale ba ba laletse mme ba ba betha, ba ba bolaya. Thomo Mašikinya o ile a bolawa ka lona letsatsi leo ke ka (1900).

Ka loma tsatsi leo batho ba bolawang ka lona, mong wa naxa wa Lekxo yo ba bexo ba re ke Israelsohn o tle a tloxa le batho ba bangwe xo go bona xore nna e ka ba xo bakiwa ka phoso na. Batho bao xo tee le eena Israelsohn ba ile ba bethwa xo tloxa ka

ser.175 lona tšatsí leo batho ba bethwang e ile ya ba ntwa e kxolo e
e ileng ya lwewa matsatsí a mane mme Dikxale a fenywa.

Mo ntweng yeo xo be xo na le bahlabani ba ba iponthšitšeng
boxale bya bona maina a bona šia: Moômela Mamabolo, Rahube
Mamabolo, Sebyala Mahlatši, Morwankxwadu Moxaswa, Maiša Bopape,
Mahlare Mathosa Maphakela Mamabolo le kxabo Seabi.

Serêto sa kxafo se se:-

Monotwana Moswana

Pilwana ya xo ja dikxomo
tša basima.

Ke kxabo wa xa Rabube,
Mašarakanye a se duo sa noko,
Monotwana moswana.

Xe a feta selo
Xa a se bona,
Xa a tle a se bona
Nka a ile a iša seatla.

35 Ke petlo Malokolla,
Marema xo šoro a xa Mmakhudu.
Mo xo remaxo monna xo ya bonala.

* Xo rile xo sa le byale ntwa ya Maburu le Mangisimane ya
tšwelela. Tša ntwa yeo xe di fitile, e se xwa feta lebaka le
le telele; sethsaba se ile sa tloxa mo naxeng ya Israelsohn
ka (1903) sa ya xo dula Hlatlaxanya "Cyferkuil." Xe se dutše
sebakanyana le letelele xona ba etelwa ke Mmadipadi Mamabolo a
e tšwa "Kapa" yo a ileng a tloxa mono xae xo sa buša Lekau II
Mamabolo, a ya Kapa ka m.oto. Xe a tlide a eletsá sethsaba
xore se kx lokiše thšélêtê xore se reke naxa a re:- Meh leng
yeno naxa e rekwa ka thšélêtê e se bexo ka marumo.

Sethsaba se ile sa lokisa thšélêtê ka hlokomelo e kxolo:
ka lona lebaka le o mong wa naxa S, f, Goch a re: "Monaxeng
36 yaka xa ke sa nyaka batho ba bantsí, ke xe a tloša kxoši.
Batho le bona ba ile ba xasa kudu le dinaxa tša Maburu,
Digitised by the Department of Library Services in support of open access to information, University of Pretoria, 2019.
ka 1914 kxoši eena o ile a ya a dula Mmalesa "Veerfontein."

ser.175

Byale sethsaba sa bona xobane x taba yeo ke ye mpe da kudu xe se tialakane, xape se sa dula xotee le kxosi ya sona. Ke mo kxosi le sethsaba ba ileng ba bolela le Kleinmberg xore a ba rekišetše naxa ya Doornfontein. Mme ba ile ba e reka ka dikete tše lesome le montšo o tee le makxolo a mahlano le Masome a muraro.

Kxosi le sethsaba ba ile ba huduxa mahlakoring o thle xo ka 1922 tla xo dula Doornfontein. Xe e le xona kua naxeng ya xa Israelsohn le Hlatlaxanya diripa tše dingwe tša sethsaba di ile tša šala, xo fihla le xona byale.

E rile ka lebaka le lengwe kxosi ya bona xore, xo ka ba kaone kudu xe naxa yela ya Israelsohn e ka rekewa batho bale 37 ba xo šala xona. Ke ke mo kxosie ileng ya reka seripa sa naxa yeo. Ka xo dira byalo ke mo yo mongwe wa sethsaba a ileng a dira phapano le sethsaba feela o ile a fenywa ke Mabaka ao a a filweng ke sethsaba.

Theko ya naxa yeo e bile sekete le Makxolo a robaxo mono o tee le masome a robaxo mo o tee le lesome "£1999.10.0."

Lehlohlomi.

37. Mo bathong ba xa-Mamabolo xo kile xwa ba le motho yo mongwê yo a bexo a bitšwa Makhudu Mamabolo. Monna yo o be a phela ka xo hlohloma. Oile ka tšatši le lengwê a tloxa xabô a ya xa Raphahlela a na le yo mongwê yo ba rexo ke Mehlope xo yo utswa dikxomo, mme e rile xe basa re ba Utswa, beng ba dikxomo ba ba swara.

38. Ba swara Mehlapé ba re" Re bôna xore o ~~iz~~ tlile mono ka xo nyaka mafsi" Mme ba apea mafsi ka morifi, a re mola a bela ba mo thšêla ona ka xanong. Mofsi ao a tle a mo fisa tša ka teng me a hwa.

Mmakhudu mamabolo yêna ese ba mo nwësa mafsi ba ile ba mo swana ba mo thukhunga seatla sa ~~Mmoxoja~~ Mmaxoja a fêlêla menwana ka moka xwa šala diripana, ba mo lesa ba re xo yêna. "Re xo file kxamelo ya tšôna o ete o anexa le mo o yang.

Thšipi.

Thšipi e be e na dirwe ke mang le mang, e be e dinwa ke batho batho ba ba ithutileng yôna. Mono xa-Mamabole e be e thulwa ke monna yo a bexo a bitšwa Malema thšipi e thšueu Mokxalaka wa Ramaite. Ke yêna a bexo a ya a epa thšipi kua Tswetla a tla a dira mexoma le masêka le mefiri le dithšaka le Mapetu.

39. Tsianô ya sexaxešo.

Tsiô ya se xaxeso e be e sepela. Ka tsela ye: Xo be xore batswadiba bana ba kwane ka noši xore bana ba bôna ba tšeane. Xe ba Kwane xo be xore batswadi ba bo lesoxana ba nthša dikxomo tša xo yo nywala. Mme xe ba nywetše, lesoxana le be le laêlwa xo ya boxweng.

Lesoxana xe le be le ya boxweng, le be le apara xabotse tša se xaxabô. Ke xore le be le beolwa leetsê xoba ~~iz~~ tlôpô, mme la phathakxa kobô ya lôna xabotse; la tšeae kotše le lerumô la ya boxweng.

Xe a fihla boxweng o be a sa ye ka xaê, o be a dula kxorong, mme banna ba laêla ba ka xaê xore mokxonyana o tlile. Mme ngwanenyana o tla tla a kwatama xabotse mme a lothsâ a tsea kotse

yela le lerumô a di iša ka xaê, ke moka Mokxonyana o ya tloxa o ya tloxa o ya ka xaê.

40. Xe batswadi ba bana ba kwane, ba bo ngwananyana ba be ba sila letsoko le xo yo ī bitsa diksomo xore di tle xo nywala.

Xa xoloxolo motho o be a yo t̄sea xa malome a xaxe. Xe motho a be a na le bana ba bantsi, yo moxolo o be a yo t̄sea xa malome a xaxe, mme ba bangwēba yo t̄sea xo xo ngwē.

Byale xo Kxopēlwa Mosadi.

Ba bo lesoxana ba tla roma sebaka sa xo yo kxopēla mosadi. Sebaka seo ke sôna se se nywetšexo. Byale ba bo Mosadi ba tla re: Kxaola thari "Ke xore ba swanetšo xo nth̄sa kxomo ya thsedile" seepe sa kxore, Ke xore kxomo ya pholo.

Byale xe xo t̄swele dilô t̄seo, ba bo mosetsana ba tla re; Mosadi wa lena suwe. Byale sebaka se tla xomēla xaê sa fihla sa fihla sa kxobela ba bo lesoxana sa re: "Mosadi ba re file".

41. Xe ba filwe mosadi ba bo lesoxana ba bexa mosatê ba re: Ba xa-Semang mang ba re file mosadi.

Byale basadi ba t̄sua ba yo beka mosadi, xe ba fihlile ba bo mosetsana ba nth̄sa kxomo ba ~~ethlakor~~ ethlaba ba re: "Re tolotša ngwana Makhura".

Ba mmeaya lexoxong mola a tlotšé makhura ba mo laya. Mme byale ba bo lesoxana ba Mo nth̄sa ka nku xoba pudi ba tloxa naê. Le xôna ba be ba sa sepele mosexare ba be ba sepela bošexo Byale ba bo lesoxana xe ngwetsi e tsene bathlaba kxomo, mme ba iša sebexo mosatê.

Poloko ya Motho.

Xe motho a huile e le yo moxolo o be a huntšwa maoto mme a rōbatšwa ka lehlakori, mme a lebeletswa mo a t̄swaxo xôna. Rena ba xa mamabolo re be re lebeletšwa Byatladi.

42 Xe motho a i le xe a enwa ya ba o/Nosi, o be a sexwa mesifa xone a tle a Kxônêxê xo phuthwa.

Motho yo moxolo o be a sa bolokwe fêela o be a thlabêlwa Kxomo mme a phutwa ka yôna. Nama ya kxomo yeo e be e bitswa xore ke tima, e be e apewa ka moka mme ya lewa ka moka xa yôna; fêela e be e lewa ~~ba~~ ba poloko fêela.

Motho xe a be a yo bolokwa o be a bolokwa bošexo, Xapê o be a sa tšwe ka lesoro, xo be xo rutlwa lexora ka moraxo mme ba yo boloka mohu wa bôna.

Se se bexo se thibêla bana xo tseba lehu se se: e be e re xe motho a hurile mme ba re xo bana ba bôna mokete-kete o tserwe ke phiri. Mme taba yeo o thšoše bana kudu.

Molete wa mohu o be o sa iše fase kudu, o be o elwa ka kxwele ya motho. Ba be ba re motho a se ke a išwa Sehlobye, Ka xo r'yalo ba be ba re xe re ka mo isa fase kudu, o tla tla a palêlwa ke xo tsoxa mohla tsoxô ya bahu. Xo be xo le byale le ba bafsa; fêela bôna ba be ba sa išwe fase byale ka ba ba xolo, ba be ba re ba ô rêla letšatši.

Lehu la motho.

Xe motho a be a hwile, meloko yabo ka moka e be e bitšwa. Mme batho ba ba loketšeng xo mo phutha ba be ba tsêna ka ntlong, mme ba phêtha tše diswanetseng monu. O be a bexwa Mosatê xore semang mang xa a sa phela.

Pêlêxô ya Motho.

Xe motho a be a le tlalelong ya xol bêlêxa, o be a tsenthšwa ka ntlong mme a tsêna le bakxekolo. Mme e tlane xe bakxekolo ba bôna xore xo a šita, ba tla botša banna ka mokxwa o xo šitang ka xôra. Banna ba tla napa ba nyaka melemô e ba e tsebang.

Ke moka ngwana o ya bêlêxwa. Kamoraxaxa pêlêxo ya ngwana; ngwana o dula matšatši a o a mararo, ngwana o nyakêlwa ngaka ya xo tla xo mo thuša xore a tšwele ka ntlê a bônwê ke batho. Xe nyaka e tle xo thuša ngwana, xo lokišwa byalwa bya nyaka. Ngwana le yêna o be a bexwa mošatê.

Xo êmêla motho xe a bwile Xe motho a be a hwile a šetšé a bikile e le monna, batho ba be ba etšwaba yo moemela, xape xo be xo e tšwa ~~bakxekolo~~ le baKxalabyê ba rwele byalwa bya xo yo êmêla mokxonyana wa bôna.

Xe a hwile e le mosadi xo tšwa bakxekolo le baKxalabyê ba xapa kxomo e tla rexo xe ba ~~xi~~ finla xa bo mosadi ba e thleba, mme ba e bitsa xore ke ya xo êmela.

45.

Bolwetsi.

Xe motho e le yo moxolo o Kxôna xo laodisa tša mmele wa xaxwe; mme ngwana yena xa a bolele selô, se re tsebang ka sôna Xone o ya lwala re bôna xe a xana xo nyanya, a sa ji dijô xapê a lla Mme xe xo le byalo re nyaka ngaka xore e tle xo mo laola ka dihlako, xore a laole mme a re botše xore nna ngwana o bolawa ke eeng? *Mme xe a bone bolwetsi o tla nthša dihlare a alapa ngwana. Mme xe ngwana a ka fôla re tla tseba xobane ngaka yeo e tseba xo laola le xo alafa.

Pele xa xe ngaka e alafa e tla nyaka pudi xoba nku ye a tla xo nyaka bolwetsi ka yôna. Mme ngaka e tla dupisa molwetsi pudi, xoba ya mo robadiša nayo, mme Kamoraxo ba e bolaya. Pele ba e bolaya ba e nwësa ~~dikxoxedik~~ dihlare, tša xo nyaka bolwetsi.

Be tla re xo e bolaya ba nyaka bolwetsi mmeleng wa yôna byo
46. bo kwa molwetsing.

Mme xe a fodile molwetsi o fa ngaka pudi xo ba nku. Le xôna ngaka xo be xo lifiwa ya kxole, ya xaê e be e fiwa Matêtêlô. Ke mo xo beng leseema se se reng:-

"Nthša kxomo o fe ngaka e tšwa kxole Ya Kxaufsi e ja Matêtêlô (Matêtêlôke byalwa)"

Lesolô.

Mono xa-Mamabolo Masolô a xôna. Masoxana a lakana xo yo x tsoma, 'mme xe xo sele masoxana a mošatê a letša naka, mme Masoxana a tswa ka maxôrô ka moka ba ya xo tsoma 'mme xe ba bolaille ke tsa bôna. Mme le xe xo le byalo xe ba be ba bolaille diphôfôlô tše ~~wikk~~ dikxolo xo be xo nthšiwa dibexo tsa mošatê.

Xapê lesolô le xôna leo lôna e leng la kxoši leo rexo xe nakô ya matšema e fihlile, kxosi ya laêla banna kxorong Xore lesolô a le tswe. Ke xore lesolô le le nyaka diphôfôlô tše pedi tše di bitšwaxo hlôlô xoba kololo, Ke xore e ngwê ya tšôna e ~~xx~~ swaretse xo ba xôna le xa xo le byalo diphôfôlô tše dingwê tše di Ka bônswang di swanetse xo bolawa. Mme diphôfôlô tše Ka moka ke tsa Mošatê. Mme ba ba ka bolayang tše dikxolo ba be ba

boneng pele o tla bolaya mabêlê kudu.

Xe xo bunwe, mme mabêlê a epetšwe, xo thômêxa meralokô ya sexaxešo.

Meraloko.

Thaloko e kxolo ya basadi ke xo betha kwele. Basadi ba tšwa dihlôpha tše pedi, mme kxwele ya laolwa mme ya ropiwa. Ba bangwê le ba bangwê ba nweša mo ba laoletšweng xo yo nwesa xôna. Mephathô 53. e ya lwanthšana. Ke xore thaloko e e bitsa mabêlê, xore xe xo lemilwe xo be le mabêlê a mantši.

Thaloko e kxolo ya banne ke moruba. Xo epiwa meletenyana, mme ka mo meletenyaneng xo lôkêlwa mafsikana xoba mangetana a a bitswaxo dithuba. Meletenyana yeo e a lekanthšwa xore babapatli ba tle ba kxore xo lwanthšana.

Thaloko ye ngwê ke ya dikêtô yôna e bapalwa ke basetsana. Ba êpa molete fase mone ba lôkêla mangetana a o ba a bitsang dikêtô thaloko ye e ralokwa ka xo šiedisana. Mosetsana o swara mokêtô mme a o betša xodimo, mme wa re o sa ile xodimo a xoxela dikêtô ka ntlê, mme a bea a kaba mokêtô o seso wa wêla fase; a busa a o betša xodimo mme a xôxêla dikêtô tšela ka moleteng, xwa šala e tee fêela. Xe xo ka šala tše pedi, xoba xwa se šale selô 54. xoba a wiša mokêtô, o ke xore o nthsweditsê o tla buša a kêtêlêla ke xore o fiwa la mafêlêlô. Mme xe a ka buša a dira byalo ka pele o siela ya mongwê. Bo dira byale ka xo šielana ba dutše ba bala malapa le mašaka a dikxomo.

Thaloko ye ngwê ke ya bokoti bana ba kitimišana mme ba swarana. Mafelelo a thaloko yeo ke xo yo hluduela mekxothoneng, ba xoeletša ba xoeletša ba re: "hludulve-sotho". Mme xe ba r'yalo ba nthša ~~maxdiphastiemgxtšuñxhânn~~. melôra ba e tlotša mo diphatleng tša bôna.

Ye ngwê ke ya xo khutelana, yôna e ralokwa mantšiboa. Bana ba thšaba nime ba ya xo khutelana mme xe ba khutile, bale ba xo šala ba xoeletša ba re: Nongana nonyana letša molodi!" Bale ba xo khuto ba letša molodi ba re: "Thswi-yo" ke moka bale ba thôma xo êta ba ba nyaka xo fihlêla xe ba ba bôna ko moka. Bale ba xo 55. khuta pele ba šiela ba ba ngwê xo khuta.

Letšema.

Mono xa-Mamabolo xe nakô ya xo lema e fihlile, banna ba se ba Ka ba ya xo kxoši xo Kxopêla, le xo mo eletsâ ba re xo yêna:- "Mosô o sele Morêna". Xe a se a kwišiša ba tla boyo. Xe a ba Kwele o tla re, "Bitsang banna ba dingaka le banna. Mme ba tla ba Kxoboka kxorong ba laola dihlako.

48. Dingaka xe di laotše di tla kxêtha pheko ke xore mokxwa wo letšema le ka tšwang ka ôna. Xe ba ka re kxoši Mphoko o thibe difate, o tla dira byalo. "Difate" ke mellwane ya xa pušo ya kxoši, ka xo r'yalo ke xore sethsaba se lokolotšwe xo lema.

Mme xe se byetše mabêlê a tšwele xwa ba le kômélêlô, xwa bônala xore mabêlê a ka swa. Banna ba tla tšwa metse le metsana ka ba bedi le xe e le ka bararo ba tla ba rapêla.

Ka mabaka a mangwê ba tla ba swere seloba "Ke xore sa tše dingwê sa tse di ruilweng 'Mme xe kxoši e ba kwele e laêla xore ~~bana~~ bana ba ba sa beng ka tlase xa senna le se sadî, ke xore bana ba ba nyenyane. Mme xe ba kxobokane o tla nthša mphokô a ba fa xore ba foke tikoloxô ya maxa ya xaxwe mme e tla re xe bana ba sa ile xo foka, kxoši ya šala e rapêla modimo wa bo. Xe 49. katlexo e le xôna pula e tla na.

Mme xe lebaka la xo hlaxola le fihlile xo tla re mokxômana wa kxoši yo e ba xo molebelèdi wa tlémo, a botša kxoši xore thšemo e korotše.

Mme e tla re ka xobane hlaxô ya rena re be re lema thšemo ya kxosi ka diatla ka moka xa rena, ke xôna kxoši e tlare xo mokxômana, laêla sethosaba tikoloxong ka moka xore se yo e hlaxola mme molebeledi o tla roma bašimanjana xo ya metseng le metsana tikoloxong ka moka xo yo bolêla taba yeo ya xo hlaxola thšemo ya kxoši ka letšatši le le beilweng.

Mme xe mabêlê a šetše a tswetše a lekane ke xo ka lewa, bakxekolo ba roma mokxalabyê e moxolo xo yo ba kxopêlêla merôxô xo kxoši; Mme xe kxoši e kwele e tla bitsa dingaka xo tla xo laola Ngwaxa, mme xe ba laotše ba tla kxêtha pheko yeo.

K34/26

50. Morôxô o ka lewaxo ka yôna.

Mme ka lôna letšatši leo morôxô o lewang ka lôna xo tla ba le lethabô le lexolo metseng ka moka ya pušô yeo. Xo itukišetša dijô tša mefutafuta ka ntlê xo nama. Ka xobane xo be xo sa hlabye selô. E tla ba lebaka le lebyale ka "Christmas" xa mamabolo.

Ka letšatši leo e tlaxo tsoxa e le mokete wa xo loma, xo tla lala xo lla dinaka le ~~mmkkxx~~ mekxoši, mme xe bo sele dikxomo di ya xokata le masoxana le bamyanan. Ka lôna letšatši leo xo tla ba xo lebeletšwe kxomo ya lebelô xore nna ke ya motse ofe, xoba le soxana xoba monnyana wa lebelô ke ofe.

Kxomo e tli ſiang ka moka e tla rêtwa kudu ke beng ba yôna ka letšatši leo, xapê ba tla thaba kudu. Ke xona mo batho ba tlaxo thôma xo rêta le xo tumiša maina. Kamoraxo a mouwe dikxomo di tla palakana tša ya ke maxôrô.

51. Ka tšatsi leo dikxomo di kxobokana kxorong ye ngwê le ye ngwê mme tša xamelwa xôna. Tšatsing leo mafsi xa a ye ka xaê, xo fihlêla xe matšatši a mabedi a fitile a kxôna a lokollwa xore a ye ka xaê. Kamoraxo xa mo ke xore monyanya wa rena o byale ka "Christmus" o fitile.

Kamoraxo xo tla ba le lebabala xo buna. Xo tla buša xo kxoêlwa xore ~~ik~~ thêmo ya kxoši e bunwe. Kamoraxo xa xe xo fedile xo buna le mašemo a bôna, xo tla buša xo kxoêlwa xore mabêlê a kxoši a tle xo folwa. Sejô sa mohla oo ke dikxôbê fêêla, xe xo fola xo fedile xo fola xo dirwa byalwa byo bontsi bya xo kxaola Ngwaxa mono mošatê, ba bo bitša xore ke mathsohlo.

52. Yôna nakô ya xe xo lengwa le xe xo bunwa. Ke mobatho ba ba se nang diswarô ba bônang thuso e kxolo, ka xo bunthša le xo lemiša ba ba beng le tša xo lema, mme xe ba somile ba lemêlwa le xo fiwa mabêlê xe ba fotše.

Pele xa xe xo bunwa xo tšwa naledi e kxolo e ba e bitšaxo Naka. Naledi eo ke yôna ye e kxaolaxo ngwaxa ka se xaxešo. Mme motho yo a e bônang o hlabo mokxoši, mme age a e bexê mošatê. Ka xo e xoelela fao ba re ke lešoto le lexolo, ke xore yo a e

K34/26

Tse dingwê dithaloko ke tsa dinôñwanê le ditai tšona di bapalwa ke masoxana le bannyana le bana ba ba bexo le tsebô ya tšôna. Thaloko ye, e ralokwa bošexo mosexare e ya ilêlwa. Xo thwe xe o ka e bapala mosexare, mpya e tla tla e swere madi ka lenaka mme ya xo thsêla wa hwa Nônwanê yôna ke taba e anexwang byale ka tše dingwê, fêêla e na le mehlôlô e šiisang ka mo tabeng tše di anexwang.

Tai yôna ke seka; Xoba xo bolêla taba ka sekxolomela, e se bexo xo e phula.

Xo êtêla kxoši.

Mono xaxeso kxoši e êtêlwa ka mokxo wo. Xe motho a rata xo êtêla kxoši. O tsea nku mme a rwala byalwa a tswele a xapa. Mme a tla a re: Ke tle le xo bôna morêna. Pudi xoba kxomo le tšôna di a xapiwa xe motho a rata xo yo bôna kxoši.

Xapê kxoši e atisa xo êtêlwa ke mantona a yôna xoba benye metsana ba naxa ya xaxwe. Mo xongwê ba tla base ba swara selô.

Xe e le motho fêêla, xa a tle a nnoši, o tla ka sebaka se se tlaxo mmolêlêla.

Xo axa Motse.

Ka se xaxeso motse o ya bewa. Mong wa motse o nyaka madulô, me xe a a bone o bitsa ngaka xore e tle e o thee. Xe e o theile e tla dira lesôrô mo batho ba thaxo tsêna xôna.

Xe motho a lwala mong wa motse o bea lepheko. Ke xore mang le mang yo a fetang a tle a bône xobane ka mo motseng xo na motho ya lwalang. Mme xe a na le tokêlô ya xo tsêna a tlê a tsênenê, le xe a se nayo a seke a tsêna.

Mašaka a dipudi le a dikxomo a bewa ka mo thetemotseng.

57. Thêrô ya melato.

Molato wa se xaxeso o sêkwa ka tsela ye!

Xe motho a na le molato o thôma ka xo bexwa molato. Mme babô ba o seka ka xaê. Xe molato o ba šitile xo o phêtha ka xaê, mong wa molato o o iša kxorong ya rammotwana xore o sêkwê xôna.

Xe molato o šitile rammotwana, Rammotwana o a o tsea a o iša

mošatô. Ba mošatê ba tla re: "Xomang; re tla le bitsa xo tee le yêna motho yo le llang ka yêna. Mme ba tla bitša motho yo ba llang ka yêna xo tee le dihlatse tša bôna. E tlare xe batho bale ba ttile; banna ba kxobokane molato wa tsêna. Banna ba o rêra. Pele xa xe molato o rerwa ke banna, banna ba tla re: "Mamabolo, re botse ka mo o llang ka Seabi Kaxôna". Mme hlamabolo o tla êma a 58. laodiša ka mo a llang ka xôna. Xe a feditse ba tla bitša Seabi xore le yêna a ipolêle ka mo so naxo molato kaxôna; xe a feditše molato o thsêlwa banna ba re le ba kwele ka mo ba ipolelang ka xôna.

Banna ba tla swara molato mme xe ba o kxôna xo o ahlolâ ba tla o ahlolâ ba beya ya nang le phošo molato. Kxoši e tla êma ya fa yo banna ba rexo o na le molato molato.

Xe molato o palêla banna, banna ba o fa kxosi, mme kxoši e tla rêma mo kxoši e bolêlang xôna xo swanetše xo tla dirwa byale ka xe a boletše ke xore ke sôna selêpê.

Xe molato o ahlotswé, yo a naxo le molato o a ~~xi~~ lefišwa, mme xe a lefile yola a lefetšwexo o nthša selô sa xo tswalêla kxôrô.

59.

xo dira Marumô

Malema ke monna yo a bexo a ya a êpa thšipi kua Tswetla ke yêna yo a bexo a dira marumô le mesêbê le dilêpê le ditsaka le mefaka, dilô tše ka moka di be di rêkwa ka dipudi le dinku le dikxomo, mme ba ithwelêla tšôna ka noši.

Dipitša.

Mono xa xešo xa-Mamabolo xo na le batho ba ba diraxo dipitša ke ba xa Rameetse. Ba nthša mabu a letsopa mme be a thapiši ba bope dipitša ka ôna.

Batho ba rêka dipitša ka xo thsêla mabêlê ka xare.

Maina a dipitša šia: Thiswana Morifsi lešapelo lefsisana motšexa nkxo le lengeta la letsoko - ye ngwê lengwê e thsêlwa mabêlê ka xare xe e rêkwa; xe mabêlê a tletse ke xore thêkô ya yôna e phethexile.

60

Ba bopi ba dipitša ba be ba sa leme fêela ba be ba bôna dilô ka moka tsê batho ba di lemang ka dipitša.

Ba be ba sa leme mašemo a mosatê fêela xe matšema a e tšwa
ba be ba iša dinkxô mošatê.

Maxoxo.

Modirô wa maxoxo ke wa basadi. Ba loxa dinti pele, 'mme ba
kxe mehlahla, xoba metolo k xoba lekxaxa xoba tawe. Mohlahla
wôna o dira lexoxo xoba sethêbê.

Yo a naxo le matla a xo loxa o loxa a mantši a be a rekishi.

Xo Lokiša dijô.

Dijô tsa sexaxešo di na le mehlitahuta ya tsôna. Sejô se
sexolo ke boxôbê. Byôna bo dirwa ka mokwa wo: Mabêlê a šilwa ka ~~kw~~
lwala mme ya ba boupi. Boupi byola bo a apewa mme bo apewa ka tsela
ye. Meetse a re mola a apeilwe mme a bela ba thšêla boupi ka ~~pix~~
61. pitseng mme ba fêhla ka lefêhlô. Kamoraxo xa xe xo fehliwe ba
thepela ka le hô, ba e lese xore e šutše. Mme mola e šuditše ba e
sola ke xore boxôbê bo lokile.

Boxôbê bo dira mapoto a o e leng sejô se sexolo sa banna. Xe
monna a nwele mapoto ke xore o lle sejô se se phethexileng.

Boxôbê xe e le molatša ba bo tutetša ka tsela ye meetse a
thšêlwa ka putšeng, 'mme dihlaka tsa alwa ka xare, *Mme maxôbê a
bewa xodimo xa dihlaka pitsa ya khurumêlwa 'mme xe meetse a bela a
tutetša boxôbê byola bya molatša. Molatša e namile ke boxôbê byo
bo phethexileng.

Dijô tše dingwê ke tše: dikxôbê, Sephsa dikokoro, lëwa,
moxobe le hlose.

Dikxôbê di apewa ka tsela ye: Mabêlê a a hlobolwa a apewa
a hlakanthšitswe le ditloo xoba dinawa xoba dihlodi xe di budule
di a ~~x~~ solwa.

Dikokoro tsôna di apewa ka tsela ye: Mafela a a kxokxošwa mme
62. a apewa, xe a budule di a solwa. Sephsa sôna se apewa byale ka ~~kw~~
boxôbê, yare mola boxôbê be budule, ba thšêla meetse a xo tonya ba
thepela ba omêla ka mmela. 'Mmela ke mabêlê a ileng a inwa ka
meetsing mme ya re mola a meetše ba nthša ba anexa xo a ômê. Mola
a omile ba a ſila ke yôna komêlô e bedišang mapoto le byalwa.

Lewa lôna ke mašweu a apewa byalo ka dikokôrô.

Moxobe ona ke mabele a a hlobotšweng mme xe a apeilwe a a solwa.

Hlose yôna ke mabêlê a apeilwexo mme yare mola a budule a nthšiwa a omišwa. E tla re ka moraxo xa lebaka le letelele ba nthša mme ba a lokêla ka xare xa pitsa ya dikxôbê ke moka a a lewa. Ke xore a apewa la bobedi.

Xo diša dikxomo.

Modiša wa dikxomo ke ntho e kxolo mo sethsabeng, ~~Xapé~~ Xapé
63. ke modirô wa baima mo sethsabeng; Ka xobane motho o thôma e sa le yo monyane kudu, o thôma ka xo diša mabotlana, ka xobane mabotlana a hlwa kxaufsi le xaê. Kamoraxonyana xe a šetše a bônala bošimane o diša dipudi, Xe a bônaxala xobane o xodile xo ba ka tlase xa bosoxana, o thôma xo diša dikxomo.

Modiši ka se kx xaxešo xa a disi ko xore dikxomo ke tšabo, o diša ka swbane e le ngwana wa motse, le xa xo le byalo o hum ana Mafsi a dikxomo ka tsela ye: O tsea mašokotšo a dikxomo. Ke xore kxomo e ngwê le e ngwê e xangwa xa bedi ke modiša.

Xe kxomo e ka hlabya, o na le sethô se a pexélwang, ke lešapyana ki nama e e tsebexang kudu mo sethsabeng. Xo na le nama e ngwê e e fiwaxo ~~maxid~~ modiša xoba monna yo a ka rexo mohla phefô e kxolo a di bulêla tsa yo fula. Nama yeo e bitšwa hlaxana-
64. mehlape, kexore e nthšiwa mo mo sehubeng sa kowmo. Dingathla tšôna di fiwa badiša ba ka tlase ba xo diša dipudi le mabotlana, xo tee le yêna modiša wa tšôna.

Mme modiša yeo a ka diša mabêlê, o ya bethwa, le xe a timeditše o ya bethwa. Mme xe a ka rôba kxomo xa a e lefe.

Xo xama dikxomo.

Ka se xaxešo xo xama dikxomo ke mošomo wa badiša. Xe modiša a sa kxone o xamêlwa ke motho wa monna mo motseng. Xe namane e sa kxore, e bônwa ke monna yo a bexo mo Motseng xoba xe namane e kxora kudu e swanetše xo bôna ke monna yeo. Mma namane yeo e swanetše xo xangwa xa raro.

Mme xe ba feditše xo xama, basetsana ba tla xo tšiya dithšikwana. basetsana ba tseba lebaka le ba fetšaxo xo xama ka lôna.

65.

Kalafô.

Bongaka mono xa xešo bo xôna xe motho a ruta bongaka, o ya ngakeng a e kxopêlê xore yêna o rata xo ruta bongaka, mme xe ngaka e mo dumêlêla xo mo ruta, e mmeêla seroto. Xe motho a dumêla seroto, o tla dula le ngaka mme ya mo ruta. Ngaka e lefyâ ka dikxomo.

Xo tlo mo ngaka e tla moruta mehuta ya malwetši ka moka ka kalafô ya ôna, xo fihla xe e mo ruta xo laola dihlako, xe e ka o a tseba ~~mny~~ nyana, e tla mo nwes a sehlare se tlaxo kxôna xo hlalosa dihlako.

Byale xe a bônalâ xobane o kxôna xo alafu malwetši ka thswanelô, ke xore ka mokxo wo ngaka e mo rutileng ka ôna, le xa e 66. se malwetši ka moka, ka xobane ngaka e ngwê le e ngwê e na le malwetši a e a tsebang kudu, e se beng malwetši a lefase ka moka.

Mme o tla tloxêlana ie ngaka yeo a ya xo alafa e le xore xe a feditse xo aifâ, mme a fodisitse batho, ba mo lefile, a tle a lefele ngaka yeo e mo rutileng xore a phêthê serotho sela a beetšweng sôna.

Xe motho e ngwana wa ngaka o bo rutwa ke papaxe xoba mmaxe. Yêna xa a lefe ka selô, yêna o bo rutwa ke xe a hlôkômêla tše a botšwang ke tataxwe xoba ~~mmaxe~~ mmaxe le xôna a e kokobetsâ, a dira se a se laêlwang.

Hlôkômêlô ya dingaka.

Ngaka ke ntho e kxolo sethšabeng e ga hlomphiwa xapê e 67. thšabexa kudu. Xe xo ka ba le selô se sengwê mo sethšabeng se e reng ke mohlôlô, xo bitswa ngaka xore e tle e laolê e ba botše xore nna mohlôlô o' a ra eeng?

Xe ngaka e ~~mix~~ etetše motseng wa motho a abêlwa madulô a hlwekileng, mme ya thotwa xabotse.

1.

Dirêtô tša maloko a Batho.

Serêtô saxa-Mamabolo

Byatladî boana kolobê bya mamorela a mahlatsi.

Boana kolole e tswaxo Lethsîtele lese metse le etsa madi.

Ba mma selepetša marete diphisi tša latswa mabu.

Byatladî xa re roxe motho re rête serêtô re batho ba ba

Boyaxo Thotwe xa mma tšatsí la xo fiša.

Ba Mmamosima a ngwato.

(Diklobê).

68.

2. Serêlô sa xa Phôsôko:

Phôsoko la mmaphalane base tsibasa

Nku a tonâ.

Sebapolwa madiboxong.

Be moruthwa wa kenkwane se ila thobo

A mollo

Ke maxotlo a me sela.

(Dikolobê).

3. Serêtô sa xa-Mathosa.

Ke Mathosa axa-Moropo

Mo ropo mmola ya noxa motopo

Wa noxa mothšošetša

O thšoša le mothla

O hwile.

(Dikolobê)

4. Serêtô sa xa-Moxašwa.

Ke ba xa-Moxašwa a Tsatsí

Ba mma rulêla a Hwiti

A rulêla ntlo e e bo siti

Se xolo sa ntlo ke byang

Ke ba Hwiti we !!

(Dikolabê)

69.

5. Serêtô sa xa Thosaxo

Ke ba Thosaxo a mputlo
 Madixa a tšopeng.
 Kxolo a Byatladî
 Modisa wa dikolokotla.
 Kxomo tšaxo ke ditlou Madixa.
 Ma botla a tšona ke Dinare
 Kolobê e kxolo ya Byatladî.
 (Dikolobê).

6. Serêtô sa xa-Seabi.

Ke ba xa Seabi satabane
 Ke ba xa Rahube a morakala
 Ke ba xa Monotwana moswana
 Ke ba xa Kxobe ya Rahube
 Ke ba xa Mašarakanye a se duo sa noko
 Ke ba xa Kxabo a feta a mma nthšikeng
 Xe a feta selô xa aka a sebôna
 Xe nka be a ile a se bôna nka be a kile a isa seatla.
 (Dikolobê).

70.

7. Serêtô sa xa-Maponya.

Ke ba xa-Maponya a soxodi
 Hlou a ~~mmwetse~~ mawetsi
 Batho ba mma phehli a mothate
 O fehla mothate o ya wa.
 Mašwenyana maila kala
 Ba phehli ya xo fehla le tswe
 Maifadi maxana ke bohwibidu
 Madumela bo swana bahlapetse (Ditlou).

8. Serêtô sa xa-Mehlape.

Ke ba xa Mehlape mmoya phokeng
 Swana sefokole bangwe dintši
 Swana a ~~mm~~ boditsi boxolo
 Batho ba mmameudi aMehlape.

71.

9. Serêtô sa-xa-Sehlapelo.

Ke ba xa Sehlapelwana sa Bosexa
 Ke batho ba xe-Moxopo modula tswatla
 Moakometsa bafiti
 Ke batho be boyang kua Kxotsutswé.
 Se akomela bafiti
 Ba ſexa ba mphala a sekxele. (Dikolobé).

10. Serêtô sa xa-Bopape.

Ke ba xa-Bopape bya mahlole
 Balao di ba mmatselana a thswakwe
 Ba mma Hasana ya xo xola ka xo puputletswe
 Ke batho ba boyang Bolaodi xa mmatswakwe
 A mohlatse. (Dikxomo).

11. Mokxobola.

72.

Mokxobola wa le mathisa ditlou.
 Bare o ja patse o tla thsaba dinare.
 Ngwana wa bo mmalethſelete.
 Mahlatši le mma le axile kae?
 Le tsene le axa metse dithabeng.
 Mokxobolo bula tsela re a feta.
 Kxoſi xa e ſae seatla Kobong.

12. Kxometsi.

Ke kxometsi e bozoko.
 Mo xale a mmakxometsa diveng,
 Tſa Ramatau le Sekwala.
 Ke tſweloo xaxeso ke le mothatana.
 Ka ba mothata wa malexola Kxometsi.
 Maune ba mokxobela mohlobolo,
 Mothſakathſa ki ba mo nea letsōxō.
 Swana nka tſwara mese nka ronwa.
 O tſwarwa ke monye Mmahlase,
 A tſeaxo makobe a etisa Pele.

Xola dithaxa ditšere kxang ya mekope,
 73. Ke fete Leriri ke ye Mmidikwe.
 Atheng dithaba le kxôna xo apa?
 Ke kwele leriri le Mmidikwe di akametsana
 Bothakxa ka re: "Nge Nge!" Kxatla, seja xobôna.

13. Ntšipa.

Ke ile ke sa dutše,
 Ke sa thakxeiše
 Ke kwele rangwane a re: "o lešole".
 A re: tšeа nqati o fa Mmasampoko
 A xo fe dithšipi tšeа xo kxoka mathoka
 Sepolonke o xomile Makxoba!
 Seleteng xa-Masexela.
 Ntšipa a mmathêma.

14. Sathekxe.

Monoko o welo thaba sesweng
 O wele xa-Kôle ba sa o tsebe
 More wo ke mmoxala ke moxala motime
 O ka xôtsa ôna o ka lapa xo butšetša
 Ke malome a Mohuba leswikana
 74. Ro ile xo re latêlêla kxafela,
 Ka bexwa papaxe Sethšele
 Tšatši le ile xe le eya Modikelô,
 Bare le tla xa-Kxangwana.
 Sathekxe ke ile ka ba bothata kaxana,
 Kaxobane ke bothata leswikana
 Pelo mpe ya merako.
 Tau etšwa Ngo twane lebyana,
 E ngwê e tšwa metseng di rakelana letšiboxo.

15. Noko-thomo.

K34/26

Ke Noko-thomo a xa mputlo Seliki
 Se lwa le nkwe Makabyane.
 Kxwadi e hlahloxo le thaba a lerotha
 E leba Bopedi xa-se SeMporo sa lenaka
 Kxwadi e ile xe e le ba nokeng,
 Ramabilo o e tlošitše meeno,
 le nna moratho ka tloša seledu.
 Bapedi ba xa-Makxoba le a fyêxa.

Kammela diswaela di dikela Koma-bohêtê
 75. Ke matsoxa a xa-Sekwala sehlabani,
 Le xe o ka tsoxa fase o xo kwele.
 Ke mašwene a xo hunolla diala, a xo tseelale makola
 A hlôxô.

Phšantla- phšantla! marumô a lla ka kotseng ya kxomo
 Phšantla- phšantla! marumô a lla ka kotseng ya nare.
 Phšantla- phšantla marumô a lla ka kotseng ya thutlwâ.
 Phšantla Phšantla marumô a lla ka kotseng ya ntši.
 Thlako sa ntši fase xa se kukwe.
 Marumô ke a bo lexomarêla ngope.
 Bapedi ba xa-Makxoba le a fyêxa.
 Diswaela di sobela koma bothetê.

16. Mamothama.

Ke morwa Sehlahu.
 Ka teng ke leope.
 Ke phiri ya motse wa Byatladî
 Seliki sa Mmaphaka.
 Ke papaxo Manko
 Ke se ja basepedi, ke ja baeti batsela,
 Ke lle batho ba xa x̄nw Nkwana a Phâse.
 Ke mo Noke!

Ke Dikxole t̄sa menoke maaxēletša.

Ke maaxeletša a meriri ya tau, Maifa dikolo

Ke mohlanka wa Ntsipa.

Ke dikxole xe o ija o otis̄wa keng? Kxaritša a bo ledi le

Ke otis̄wa ke xo lela dikolobē,

t̄sa matši a dixoronwaneng.

Ke nyaba-nyabiša melomo,

Ke ngwane wa mosadi wa lesu.

O botše le Mmaebela,

O re: ,ose wa xaxo ba ohlabile topong la mpa.

18. Themaxa.

Ke kxwadi ya bo-Mmamaala thamaxa,

Ke nna tokomela a maxoro a maxolo.

Ke motsatsaro monaxabo Sebini.

Sa Ngwanatšetši a Moxašwa.

O se lebiša monaxabo Sebini.

O re le xe o hlaba o a elelets̄a.

77.

Xanong xa tau o bee lepheko.

O tsene o beya lexofsi xole lengwē

O re: "tau lesa Nhlara ke ya rapēla.

Nhlara ke ngwane mma retswalane.

Ke tsene kere ke feka manō,

Ke re tau e sware batho e ba tlantlē

E sehlwe e fetša sethsaba sa morēna Sekwalo.

19. Sefelete.

Ke Sefelete sa Mmašalene

Kere phofa di t̄swele Bokxalaka

Dingwē di t̄swele Borwa

T̄sa hlakana Sebakeng

T̄sa re: Mumudu-mumudu Sefelete a re kare

Xa ba tsebe xo re ke Sefelete.

Ke noxane ya Eyatladi ya xo batalala

Ya sekxopa banna matolo.

78.

Ya bohloko bo loma kxomo selemo
 Bohloko byatla mola diakola.
 Le re Sefelete a re kare
 Ya ſiba-ſiba kolobē ya hloka dimpya e ya ya.
 O mmele o maroba
 Mmadipadi a xa molamo moso
 Xo padile yēna o fla bitsa rare a se kxaufsi.
 A xana makhwibidu a letſatſi a bo Ralesibe
 A re: "O kwatle kolobē, di dio hſakana sebakeng
 Ke di pfa-pfa".
 Dixore di ka tſea Lengala la Mmamoloxadi
 A ntheng Mmatlodi re xo lesitſeka kxole
 Manala a re kxobela dirokolo.
 Bo Phampha a moxale
 Thſukudu ya bo molapi.
 Mmatlodi ke yeno ~~mahlatši~~ Mahlatſi.

20. Morwa Mantsi.

Morwa Mantsi a bo Molatela
 Morwa Mantsi apara Kxokong
 Xe wa apara matata ba tla tſea
 Ma xoſi a pelo mpe le tſa bangwe
 Sekwala xe ole nonyana o thaxa
 O hlwele o axa nokeng ya Moxabutsi
 Thiba masoxana thili motsena ka kxōrō
 Sehlabana ka ngwedi ya bo mamosō a Mahlatſi.
 Wēna marumō o a bōna byang bosexo ~~KM~~ Lekau
 la mateka a bo Ramaxalane
 Motſwa puleng, nne tſa puleng dikae?
 Motho xa a re xe a thlabana a naiwa
 Kxane o naiwa kaxobane ole moxwa dikxoſi.

21. Serêtô sa xa-Modiba. K34/26

Ke ba khutlama ba sexoro
 Baswana ba mmatema ~~kmâm~~ leêpo
 Ba mma kxofe Maimêla
 Matšitsi re ana dikala
 Thito di ana ke beng bo Ramphahlela
 Thšošana e tšwa mmateng

80.

22. Serêtô sa xa-Ramonyai.

Ke ba mmaphatana a thšoroma.
 ba tlametlo la ilela boopo
 xo se moxobe o nwewang.
 Ke ba mmaphatana a phiri,
 Ba mma ka alela boeng.
 Ke batho ba boyang boriti.
 Ke makxe Xetla a dinthši.
 Bana ba xa mma mphela

23. Lerole.

Seswai se nakane sa maswikana,
 Seswai sa bo Mathope a bokobela.
 Lerole ke mmetetša wa mabolo.
 Xo tswala o a tswala Mamabolo,
 O Šala o tswala moxale moraxo.
 O tswetše Seswai senakane sa bo Mathope.
 Kolo yaka e tseba motswalo.
 Thšweng yaka e anexela Kxahlela.
 E re: nka be e se be motswale wa
 papa nka be ke hwile.

81.

24. Sexopi.

Sexopi mphafudi kxwana ya dira mahumiša
 Ngwana a mabidi a šoka le le xolo.
 Ngwana wakxoši o tloxile Matlalwe
 A hwetša xa-Ramohla edi a hloma.
 Yêna a loxa maanô a xo kxoboketša bonthso
 Bya xabo bya xa-Mahlatši, a morêna.

25. Madingese.

K34/26

Ke Mathiba a ntwa a phetole
 Ke mphaka wa xo ja dinama madika
 Xa mma lapa le šwana
 Se sa na dikxomo moxatša tuba
 Ke setše kengwala ka dieta xokolo
 Tswetla la nywane ke bexe mošatê
 Bathšidi ke ba kxobela mohlobolo
 Ba xa-Rase kxobola
 Motho xa a re xoba boxale a leke le moxwaxe
 Mmathé a Sekxopo.

82.

26. Makxobe.

Tsupulutsupu a matsoxa lefeng nka sey xa-
 Makhuta ke aila
 Dipudi ditsene di ka se nkxate.
 Diele di tsêna a tsea komiki
 Dikomikana tša bôna xa di fele
 Komiki tša xôna ke mawala wala
 Nqwanabo mokxadi le Maropeng
 Pitsi e nthso e leba Medikwe
 Dithaba tša Tswetla xa dike di Kxônwa
 Dikxônwa ke monye Mamohlaume
 A malesela.

27. Se rêtô sa Ba Kreste.

Ke majé nkata axa Rakxomo
 Majakane mahlola monya
 Ka letsoku a thšaba puku
 A thšaba kxwadi ya mabula

28. Seswai.

83.

Lerole la Maxasa

Senakane sa bo Mathopa a bo mmamolehlabo
 Le byana le betša pele
 Swikana le kxôrô ya bo mokxekolo.

Mahlatši o tswetše bana

A tswala moxale moraxo

A tswala Se swai se baka dinaxa.

O re sebake dinaxa tša batho

Ke baka le letala la mokxokong a mmahlopa

Thaba kxokong xo fontswe Makxalwa le Mahlakana a xa-Dikxale

Banna xa le tsebekelé fentšwe le sale morotong

Thipa ija o ba xomele batho e se diphôôfôlô

O sefetse lebatho beno, xo bane Phôšôkô le Maboyaboya

ba se xôna fauve.

Ke Seswai se tšwa dikemola

Se tšwa dithuthu pe mahlong.

84. Tsare xo xola tša thuthupela ba xa-Dikxale

29. Maiša.

Ke thsêhla a mariri

Poulo a mabasa;

Ke thsêhla se ja maxapu a Ngaleng.

Ka thšemong ya Mosebyandi.

Ke tsene ke re ke thlabanêla tšiana

Mosima wa xa Makxobe.

Atheng ke mosima wa xa Šadung.

La tloxa lešole

le lwa ntwa malome a Nhlokolo.

Ke ile xe ke fihla ke kwele xe ba re:

A re rapeleng.

La kokobala le šole.

Ba ile xe ba re: Amen!

Poulo a Mabasa.

Ka re:

Motho waka a se sa ntloxêla

Rankxaswani a re:

Tswi- tswi- !

85. Kare: monna xa a tswinyi e se mosadi.

Molato o la wa tsêbê ke rerile.

K34/26

30. Mmapeteke.

Ke peteke phaswa ya xa bo maithuti a tšatši
 Ngwana sedutla o retile phereke
 Le monye Maebe a rête thotswana
 Mola mmaxe a rête phereke
 Phereke maoto o etša lesele la noka tše kxolo
 Ntši o eme ka monwana a phoša
 Peteke o eme ka setwane a thlaba kodi
 Ke peteke petekiša naso a tšatši a Moxašwa.

31. Mankati.

Mankati senyane sa xa kahube
 Kxohlo motepe tepe
 Kxolo mmatšana a bo morufa
 Mo e se nang diphopho e ya wa.
 E wetše Monyebabe a thobêla
 Ke kxalaka la mphapanthši.

86.

~~KK~~ 32. Paxatse.

Paxatse wa xa sethlako sa xa mma-Rasadi
 Paxatse ke mophaswana wa diphoko.

33. Lekau.

Lekau mphokoro o a thšatša malesela
 Moxale o boyo seriting.
 Motswala bana ba ka mošatê,
 Motswala mokxadi le Maropeng.

34. Rêtô sa Kromo.

Mma kxwana a mošupa
 Monwana mošupa tlala
 tlala ya thšaba e leba Maxakala
 Molobane a bo metebe,
 Leetsê o fo rilwe ke mang
 Kxasa di rile xa re tsebe
 Leetse fo ri twe ke maboxa

35. Makokono.

Matladi kamoka xa leke le tsoxela xo dumediša
 Xe e se Leribisi la xa-Ramakate,
 Sekxowe ntšu e thlaba dingwê
 Miisa wa ka kxokwe makxotlo.

36. Mphoko.

Ké nna seiša phoko le xoleng.
 Batlokwa xa-Ra dinane seriting.
 O kae tangwa-tangwa a bo Ra dipelo
 Mangala a se na x saxe.
 Pfukiši a bo makwetše.

37. Mmamodike.

Kxathana le xe ke se a xola
 Ke le ka netše le mabu a sehlabo,
 Le xe le se a nthate le a thepola.
 Mma se xanka makxóna xo šila
 Ntsaka ke ratana le kaitšedi.
 Ba re: O be a tla ratana le ngwana wa mang.

38. Malesa.

Ke moswana wa bo mašilo
 Moswana se lemê mmoto.
 Ke lema keledi ya motse
 Ke lema ke boela xae.
 Ke ye bona kxomo dixangwa ke babirwa
 Bašweu ba ile kae?
 Ba ba ſweu baile madiso.

39. Serêtô sa kxomo

Lwapa-lexolo la bo Mamabolo
 Le lexolo la xo xoroxêla baeng
 Lwape la hlôka benye ke lwapano.

40. Serêtô sa Kxomo.

Re xo sentšeng morwa Lepulana la xa thobêla
 Tladi e wa mohung weno re some
 Banna re reme lepašo
 Basadi thšemong ya letswele ba a lema

K3 4/26

Kromo ya morwa Sathekxe moloi a Ngope.

41. Fhekare Moxašwa.

Ke thôlô ya naka tše dikxolo
 Phekare ya bo makhuta.
 Mporotla ngwana ntswi le lexolo
 Ngwana ntswi le kwala kxole.
 Thupetši ya moho o maxalane
 Mma theneketsa sebedi ke boile.
 Le xe o ka dithlaba tsa ba tharo
 Phatleng ya kxope, seka ke beile
 seka ke beetše bana dikala
 Methepa bo Mokxadi a malesela.
 Maêtsê le kxele koma-bothete.
 Le re xo kxa, le boye ka lexadiko.
 Mahlatši, kxopi sa tsela ke tlošitše
 Wêna o lebang tsela leelo,
 O botše swana molobe o re:
 Motswalaxo nkwe e molomile.
 E kxwadi e mothlapetše tha maxana
 E sa molomele dilô tsa xo lewa.
 E molomela dilô tše meselana
 Dilô tsa xo Moxatiša.
 Naka xo lla ya Phekare,
 Le tsoxe ba kxekolo le yo foka maloba
 90. Bannyana le lsoxele hudung
 Nkxobelele wa dinama Šakola
 Phekare ya monye moho maxalano.

42. Mmabore Ramonyai.

Ke hlako a tsoxo Raisibe.
 Ke Tebele leêtêla lengwê,
 Ke motsetsemela wa maphatša
 Ke monene monaneketsi a xošila
 Motho ya seletsexo ka leselo la nthethwana.

Ké mojaxi a sethole.

Motswala kxabutlana a e jaxa ba tšwa difateng.

Kwapa le dikile, Nkhune tletlulo

Le lengwē le dikile Thšakane moraxo.

Thšakane lekwapa la bo mabitsela.

Makhudu putla boxale Lesetša la mokxekolo

Bo xale ke bya motho o mohwibidu.

Bo xale bya Mašila a dibatane.

91.

44. Tšetšeuma.

Ke hlare se xa-Ramonyai tše tšeuma

Ngwana ntswi le kwala kxole mexokxotxong

Thabeng ts' xa-nnywane.

Ngwana ntswi le kwala makxadibeng

Ke leka se raxamane sa mafsika

Ke seliki sa xa-Serathi

Ke leka tswi išitše maraxo xodimo.

45. Manthe.

Ke mphela a ngwana tšatsi a moxašwa

Ke thaxa mathlaba ngwanabo mothekwa

Ke thaxa matlaba ka sekxolokwane.

46. Rêtô sa dihlako tša xo laola.

Ke diphšaša xo laiwa

dithwa-moruba wa xa-Rakubu

Ke makokona ke mpya le petlwane

Ke marapô a kxomo a tše di hwileng.

Hlako di wile Mabyana

92.

Lerole molapo lanta moriti a hlôxô

A dina lerole ditšie

Role la tšôna ke diphofa.

Hlako diwele lengwē.

La kxati ya ba hwibidu ba napye

Ba xa-kasekhula tlou ka thebola

Lengwê ke laola mosabi K34/26

E se laole kxoši e dutše

Ntheke meetse a lefiso

Marakalala xo falala

Mo xo thintšexo peolwane xo thintše nonyana

Ya mathintsexo matle

Mokakane morwa molahlwa.

Morwa seapara tlalô la motho

La kxomo le thšaba botsetso.

Hlako di wele thaxa dima

Ngwana marutla a xa ratsatsi

Ke a rutlo ke a phamola

Sebetla mphene a kxadi

O betle o be o moleele

93. Kxadi e la e mabele maleele.

Sebesa mollô tukutuku

Koa fase Phalaborwa xa malatši

Malatši le ~~N~~ Malatšana ba xanetšana

Mongwê o re tšatši le tšwa meetseng

Mongwê o re le tšwa phaxong ya more

Tsatsi le tšwele meetseng.

Khang e letše Malatšana.

~~x~~ Hlako di wele Sehlako

Sehlako sa Babirwa le Bathopeng.

Hlame e swere, moxolori o swere.

Nthša mphaka o lamolê

Nthša mphaka o lamolê selô se boye le wa botha ta

Wêna moxolori o a llela

Selô ke sa bo hlame ba rexo xo swara ba kxaola

Sediba se thabeng a Kxatla

Se wetše kololo maloba

Sa wêla le batsomi ba malalatle.

Hlako di wele Moxolori

Ke moxolori wa mma khwie-

Ke disêxô re kwele xo sêxa dikolobê

94. Bore xo sa le thibe ditsela

Motho wa maaka o atla.

Xokohu o tla a athlame

A re ke moxo'lo ke mokokouma

Masatê xo apeiwa poya

Lebati le eme ka nôka

Hlako diwele Makxolêla

Sa re kxôrô o boêle moxotlong.

Nare e la ya xa Phakamatsane

Xa e a thlaba e phositse

Naka le boyo le madi

Kua Kxahlantsong ya melapo.

O se thsoxe nare di a thsaba

Di thsabe wêna mmapakala-mesêbê.

Epela a tie masoro,

Dipholo xo tsêna mesibihla.

Seêpa moxobe kxorong,

O nwewa ke kxoroxa pele

Tsa mo raxo dinwa mathsila

Hlako di wele Morupi

Sephathakxi se a imêla

95. Maeke, ikela letsôxô.

Sefema tsôxô le maroba

O fema se a kotlilexo.

Sebata se hwetse phaxong maloba

Marapô a thlaba dimpya

A thlaba le batsomi ba malalatle.

Hlako di wele Hlapadiba

Xa a hlape xa a na kwena

Xa a na selomi se meetseng.

X34 / 26

Le Bakxaxa ba wetše ka lôna
Bo bifi bya xo mabaka a phofyane.

Hlako di wele Masupya
A se pipimpi merepeng
Taba re apa kxorwana
Khuta marama re hwa nayo
Ko hlapile le rangwane tšiboxong
A apere ya xaxwe nakeditšana
Ke apere ya ka nakeditšana
A Kxanyoxa yaka mabala.
Ka re, tsonyane ya bo kxoši

Metse e tititi

Ke tla rua o ile kae?
Ke rua dikxomo wa lšia,
Ka rua batho wa hlakola
Ka re nna bothšebo bo ka akang?
Nawa nkabe di bipela
Nkabe di bipela Bathšadibe
Batho ba mma seboto sa nawa
Sehlotlolo tšome, monye-xae tsome!
Ke tsôna di sepela bošexo tšeble.

Hlako di wele Bokxatha
Bokxatha khatha ~~diaparo~~ diaparo,
Bokxatha khuru tša basadi
Busadi bo mmadilope a dipelo
Bo se ya nokeng ka lekokô.
Rêpa setšwa banneng
Basadi lahlang serêpa
Seboka motho se a moja
Sa napa sa moiša hlôxô.

Maloka ra mohwela saxe
 O hwetše barwa ba Hulwana
 O hwetše dikxomo šakeng.
 Ke yêna nkotolwana ahlabišwa
 Ke mma sexopola a e hlomota.
 Ke e thomo ke e phaswa mangoneng
 Ke Kxwadira ye bo Mamorelele.

48. Rakabe.

Ke Stuurman sa mmala wa kxomo
 Ke tladi la bo Mphokwane a hlahletši
 A mmakxala a bo Nkwana.
 Morudi a fetoxu thaba ya ba Bothšabêlô.
 Xa thsubêla bo seemela sa bo Malome
 Maxanyoka xoja o phala le mafšêxa kaxo xanyola.

49. Mabalane

Ke Mabalane a bo monene
 Nkwe se hlaxa Lexoleng
 Holofetša makxêma re batametše
 Selô sa maboya ~~xix~~ seletše se mphoka sere kenyaka sa nama
 Se re ke nyaka monna wa xa-Masemola

50. Matsobane.

Ke Matsobane matsaka tsaks a lebelô
 Mošimane a ra pelo tša xo tlala
 O re nhlahleleleng ba thaka tša marutla
 Mešidi di atlemg e ,pheletše
 E setse le ~~kem~~ lena ba di a sekete.

51. Malema.

Kenna nthso ya bo nka hwa a bo Malema
 Ke binne koti kwaleng la Mangoxwane
 Medi a thšêla dihlare
 Nna e ke re motho waka le mo sware a sa phela
 Le mofe kxoši Seswai a moselaxe byale ka pudi
 Rena magalo maxahlala dihlare

52. Matlabyane

Ke nna mpaparitla
 Mpuparitla dihlora mahlong a motho
 Ngwana a tswalwa ke di ponêxêla mollô
 O tswalwa ke Mamaropeng a Mathole.
 Kare swatelang marulêla,
 Re ba sware ka diatla.
 Le lesitše marumô le dithšoša
 99. Re re ba e ma
 Ba thšaba ra xoma renu marulêla.

53. Xarasa.

Ke raxile Lekudukama molomo
 Kxoba la sitwa le xo muma peipi
 Malome a Mmatla ke dikoloxa bana ba sekolo
 Ke nyaka ya sexang kerekeng
 Diabolosi wa xa mmaxo Mahlase
 Ke boléké bya bo Ratladi le Mokxopa.
 Xe ke sexa ke sexa ka maetla Xarasa
 Xe ke e ja ke ja kamaatla Xarasa
 Le re ke lwa ke lwa ka mm maatla Xarasa.

54. Matia.

Kxome tša bo Matia o pasitše
 Tša Bokôle salang le hlaka.
 Le a lebona le tloxile le tsêpê,
 Leratwa la xo dula ka moumong.
 Dié kan toe reg uit
 Kromo tša pele di robile di joko
 tša moraxo di robile teselboom
 100. Tša xare di robile joko skei.

55. Mahahla.

Mahahla dinkê wa bo Mmare,
 Mahahla dinkê o e tsa le sese.
 O etša letlapara-ngaka
 O etša phôfôlô ya mmabotse

Ke manlefehlefefra-masitwa xo ngata a xa mputlo
 Motho xa a re xe i a šiltwa xô 'ngata methepa,
 La šitwa le xo mo lebélêla mahlong.

56. Dikwata.

Ke be ka ba ~~mm~~ ngwa
 Ka lla ka re nga
 Ba re ke dikwata kwata wa bo nthamane
 Xe e le dipholo ke yonkman a xa-Mathosa

57. Mašiši

Sekoro se ja mabélê a baisa
 Mohlwa mmolaya thšemo
 Papati ka ~~m~~ nokeng kwena
 Mathšoša matona a Maxaše
 Motho xa a re xo ba nôka dikxolo
 101. A feta le batho ka difaka
 Ke ile xe ke tloxa Moletši
 Tšatši la nlaša xwa bolélwa pula.

Ba re ie reng Makubayana?
 Ka re nere naka ie fetioloxile Moletši
 Xoma malô Mothswane
 Makaleme o roxa Monna
 Lebakeng ie ba lexole
 Kotse la bo Mahlatši

58. Masefako.

Ke makxokwe a mosela wa nku.
 Nna ke kxara ka merifsi
 Ke lekanthšitše Mokxadi le Maropeng.
 Monna ke waka o ja xo kotama.

59. Mokxwahli

Ke mokxwahli a difaka
 O tšwa Kxwara a e kxwahletše matsôxô
 Ngwana wa bo Masemenya

102.

60. Manthseko.

Ke mothie mpya ya Podile a ba nareng
 Mothie tiiša lebelô
 Babedi ba xo tloketse
 Ba xa Dikxale tsa Molapo.

61. Mokwafe.

Ke mamangeta a bo nkokeleng.
 Mama ngeta thsosa o ikubile,
 O ikubile ka xo thlaba ditlou.
 Ke kxomo thswana a bo maabela.

62. Mantsau.

Mantsau ramekxoši ella
 Ramekxoši e llêla Thamaxana
 Noka ya mela mebedi a modikwa
 Mantsau ke kxoši ya mereleba
 Re a xo rête Mantsau kxoši Matlala
 Noke ya senku e tletšo sa kae?
 E rwele dikota, E rwele dithata.
 Nna lekokxwa le maatla.

103.

Noka a mela mebedi a Madikwa
 Nna ngwana wa Setšete sa madikwe dikwe
 Ke nna wa Setšete xa se na mediba,
 Mediba a ne letaba
 La modutla koma.
 Nna wa xa Mapalane a Morei
 Motloxoło wa Sexwapa Mmadi namela.

63. Nkodi

Kere dilô di a xo thšaba morwa Mathiba
 Dingwê di tsia le moetse tletlolo
 Dingwê di tsia le noka ya lewatlê
 Nkabe e se be Mataxa xo xoma
 Ke be ke le Nhla pitla ke swanetše.
 Kxaola wa bo diapo lesoxana.

64. Maropeng.

Mathedi selô sa mmaxo moxalo
 Mathedi o xomile dithateng
 Nyoba tša xare re be re di nwa tseleng
 Re di nwele le bo Mohlantsi ngwanabo Makxobe.

104.

65. Sexwata.

Ke Sexwata sa bo Raisiba
 Kxobokwane a malesela.
 Motlabo wa Mmasampoko
 Sexwata xwatela Mašila
 Katibana o ko xoma hlaping.
 Mo xo mebila e mentši.

Matuba.

Setle ra le nyatšiwa mmele
 Ka pelong ke lesoxana.
 Hlaka-Hlaka! le morêna Maponya
 Mohla tsofi le le xolo nkata
 Ke letse mabitsi ka swanya bolôkô
 Ko bô ka lala ke apere phalana
 Nareng xa Mmatau a Maxaše.

66. Mankweng.

105.

Mankweng ka mešo e xofela
 Mankweng Bopedi ke boile
 Ke nna pitiki a Mahlatši a marema
 Moxale a pitikama diloutšong
 A thena merokolo dihlomil we difoka?
 A thena ba hwetsa e ka xo sa buša Makxolo
 Kkokong?
 A thena xo setše xo buša malome xa Kama?
 A thena xm hlaxa sa mobu se refile madulo mokokobelo?
 Xare xa thaba tše dikxolo xa Kama?
 Setêmêrê nthša maloutša petlo
 Diphalo m o fe Maribe mmaxo Maribe.

67. Maropeng.

K34/26

Ke meladi axee meladi -
 A xee motlokwa -
 Motho a phalana a mmaxodikwa-
 O se re xo dikwa wa rekoloxa.
 Xo dikwa e se xo bolawa
 Mokxapa wa tau a tonna
 Wa se bapolwa madiboxong.
 Nna phalana o e ka-akang
 Xe o rapêlwa maxukutlong?
 A xee Motlôkwa.

106.

68. Makxomo.

Ke wa xadi xadi di thšoša
 Wa leihlô o reng o le ~~maximudi~~ borumudi
 O le borumudi o re o rumulêla kxomo tšešo
 Nna motloxo lo wa kxohloke a thsangwa.
 Wa taa-taa dngwana a malemela
 Taa-taa e tšwa lexapeng.
 O reng wa re ka a thsangwa Kxohlo
 Wa re me bofelo xa se yaka kxohlo.
 Ra re nna kxohlo xe o thsangwa
 O bofetswe ke mang?
 Wa malemelana a peba a tswakwe
 Motho a moteta pelo a matome.
 Ke nna kxaitšedi wa Matlakalana a kolobê
 Wa mma lahlang sebeleka
 Sebeleka motho se a moja.
 Re e ra wêna Mohwa tseleng xa llalwe
 Molala o ipolaile.
 Nka o ipolaile ka noši mmalahlang sebeleka?
 Molepa ke mma le khungwe la hloxo.
 Nka e le wa bo Ledixa laxo thiba tsela leêtô
 Sekwa bodila sa ngwana Maseexo
 Ntsi a êma ka monwana a ~~th~~ thlaba

107.

A êma ka setwane a nawabéla.

K34/26

Nka mokxonyana a Mathšaa ke kwatlile?

Ba re xa Mathšaa ba nkaletše dikxoxô

Le a mpôna nkwe ke xoroxile.

A re: fee nka ke tšere hlahlabidi a Boroka

Ke tsere mosadi a ka hlahlamedupi a Boroka?

Nka mohla e illile melapô e a tlala?

69. Mmahlomotša.

Ke leru ke btomoditše

Ke mmahlomotsa a xa thšibe-thšibe

Makxatla a xa-Ramaxobotla.

Ramaxobotla le tau re bekane

Re hlwele re bekana letšiboxong

Ke wa bo lešaka la bo Marulela

Wa monna a kxomo maditabana.

Monna akxomo papaxo moxašwa a marulela.

108.

70. Mosekâtle.

Mantlebeku o rwele diroto

Diroto di pedi

Sengwê se boy a le ngata ya mehlôwô,

Sengwê se boy a le khinya a letsopa.

Nthšwanyetšeng bo mmaserobala

Nke re thšélélê kxo a leso

Kxo a leso ke moxatša Thšakxalle,

71. Tša-tši-phirima.

Tšatši-phirima a xa bo mamoso a xa-Mahlatsi

Tšatši-phirima ke lephaiša batho

Dipitša xa-Molepo le dikxapa xa dixo,

Bahloka le lengeta la xo a pea tšie.

O di feditse letsatši kxaetšedi ya bo mmamoso.

Ke maxora a bo Phamphe a moxale thšukudu

A bo Molaki.

Naxa xe e laala ke a thlabexa,

Ke rata e sa lare moriba nariboe

Thaka a Morwankxwadi le Sekalakala le Mahlapetsa
 A noka le Mšipa
 Ke mapulana a maxolo.

109.

72. Phahlahla.

Phahlahla a marutla a monyamane
 Phukubyê a mosadi a xa maxašwa.
 Ya lla e hlola matoko.
 Tsatsi le ile xe le ya masobelo
 Ka bôna nthso ya maima ka wiša,
 Mmatolodi a malu,
 Nkwana a phêtha ba xa-Matsemela.

73. Tsetšeuma.

Hlare sa xa mmathšidi a thšoroma,
 Ra feta ka sôna re ya dinareng
 Ra feta se no homola.
 Mahlatši ba mo tšere kxang kxorong,
 Ba re: se yo mesu mošweu ke yo mohulwana,
 O swana le lena dithaxa-mereba
 Mahlatši kxaitšedi ya Raisibe,
 Motho a re xo bo moxatša Mosima a xa-Mankxa,
 A bolaya Ramaxane sa maswika,
 Malome a mantlatla sethlabi;
 Molôkôbyê kxalema o lesoxana
 Dioka dixo katoloxe.

110.

Tše dikxolo di lebe lexaxaneng la mothša a maila koma.
 Ke ngwana ntswi le kwala kxolê mexokxokxong,
 Thabeng tša xa Nnywane maswikeng.
 Tau ya pôtla, masoxana ra pôtla,
 Bo-papa ra banyana ra thšaba
 O a bolêla thšoša lefoxofoxo,
 Matheta a bo letsele o a duma,
 A bo mpe a mosadi a mokxekolo
 Makhakhadiana, motoxo ke o -

Makhakhadiana o ~~xuu~~ re se nwe bodila o kxobadi a dira
a dibonwe?

O theeleditše dintho xe di utša.

74. Mokwakwa.

Ke Mokwakwa a makxau
Hlako-sexolo sa xa-Ramahlalerwa,
O thopa dikxomo mmaxe a hwile,
le mokxolokwane a hlôka molletši
Kxatswitswi a mabyana,
Ngwana bo Ramalesela.

Thoka tšaka lebetle e be lesome.

111. Ke re xe ke betša ba re xo botsa kxoši
A thena xo betša kxatswitswi a mabyana,
Ngwana bo Ramalesela Mokwakwa.

75. Dikxomo.

Tlou thšupya di tšwa Bolepye;
Phepelle di tšwa Bokxalaka.

76. Matome.

Matome se ka monyana
Se ka mothswererere a tlatša
Mamoakalala a Bolobedu
Se lala leltšosa mokxotheng
Xa-masoma a modumong
Bana ba masoma ba sa ile
Tsela di ya kxatla
Ba sa ile maše xo-maxolo.

112.

Koša ya dinaka.

Koša ke moraloko o moxolo o o fetaxo meraloko ka moka sethšabeng, xobane e phaxamišitswe xaxolo, xapê ke moraloko o laolwang ke dikxosi. Ke moraloko o ratwang sethšabeng ka mephathô.

Koša sethšabeng ke moraloko wa bannyana le masoxana.
Xapê ke thaloko e ralokweng lebakeng la khutšô xo se na meferefere.

Mme e re xe xo se na neferefere, bannyana le masoxana xopole thalokô ye.

Masoxana le bannyana ba a kxobokana 'mme ba boledišana ka taba yeo ya koša. E tla re xe ba kwane, ba tla kxêtha Moêta pele wa bôna yo a bitšwaxo "Malokwane", le mothuši wa xaxe yo a bitšwaxo "Mokxadi-a-Malokwane".

E tla re xe ba phethile morérô, ba tla roma malokwane xo yo kxopêla mošatê. Mme xe ba dumelitšwe, malokwane o tla botša mokxadi-a-Malokwane xo eta a botša bannyana le masoxana, xo re ba hlakane, ba kxêthê letšatši leo ba tla xo thôma ka lôna xo bina. Ka lôna letšatši leo malokwane o tla bewa bolaudi ka tsela e: Xo kxêthwa batho ba babedi le xe e le ba bararo, 'mme ba bêtha malokwane. Malokwane yêna o tla etefeletsa ka xo itia Mokxadi-a-malokwane. Ka xo r'yalo ke xore o dumelitšwe xo itia motho e mm mongwê le e mongwê yo a tlolang melaô e ba ibieleng maxareng a mphathô o wa koša ka ntlê le xo ikarabêla.

Kosa e lebane le menyanya e mexolo ya sethsaba, e lexo mekete ya ngwaxa le ya manyalê le ya dikwetsa xe di eloxa le xo yo raloka mehong e mengwê, ka mabaka a ka bônwang, le xo phadišana le ba bangwê.

Diletšo ke meropa le dinaka. Dinaka tseo di ile ka xo fetana. Di lekanthšitšwe xa botse ka xo latêlêlana. Maina a tšona šia (1) tsoshi (2) tatedi (3) Kromo (4) pekodi (5) Pekotsana (6) morotho (7) morothwana (8) lepfokxa (9) lepfokxa le lexolo.

Maina a meropa šia: (1) Kiba (2) thitimetsô (3) hlahludi (4) kxabudi.

Koša e ngwê le e ngwê e na le moletšetšo wa yôna. Moletšo o fuwa ke malokwane, mminêlô wa yôna o fiwa ke yo mongwê le yo mongwê yo a naxo le tsebô ya mminêlô wa yôna.

Xe ba thôma xo lets a dinaka, malokwane o tla kxam kxoma ka lepatata. Mokxadi-a-Malokwane yêna, o disítše diphoso tše di ka letšwaxo, mme yêna o dumelitšwe xo kxala diphoso tše di lets a lepatata la xaxe. Xe a dio le lets a, dinaka xo tee le meropa di a homola, ba theélêtsa se a se x bolêlang.

hlakêla le xo rufa dibini ka dipheta le masêka.

Kae le kae mo ba yang, bannyana ba xôna; Xapê modirô ..
 115. bôna o mongwê Ke xo apeêla masoxana xe ba ile mehong e mengwê. Xe
 kosa e tlile e etšwa kxolê ba thlabêlwa dikxomo. Le xe e etetše
 banna ba ba xolo, kxomo e a thlabiwa.

Byalwa xo ba thobo

Byalwa hlôlexong ya batho e be e le ntho e
 phaxamišitšweng xapê e be e hlôkômêiwa kudu. Ke ntho e e be xo
 e lokišeditšwe medirô e mexolo; byale ka; xo rola mošatê, xo rola
 boxadi bya ngwana, xo tloša sethšila. "Sethšila ke xo kota meriri
 kamoraxo xa lehu" le xo rola xa xabo lesoxana, le xo šoxa mekxam
 mekxpwa. Xo šoxa mekxpwa e be e le modirô o moxolo, ka xobane e
 be e le yôna kobô ya Batho ba-baso, le xo lema matšema mašemong le
 meketeng.

Byalwa ka hlôlêxô bo be bo nwewa ke batho ba ba xolo ba
 banna le basadi ba ba se sa pepaxo. Xapê byalwa bo be bo nwewa ka
 116 sebaka sa xe dikxomo di tšwele, xo fihlêla xe di tsêna. Ng Fêela
 xe motho a be a ka re xe a nwele, a dira dilô tša xo se tsebalexe,
 o be a swarwa a kwešwa bohloko. E be e le xore batho ba tle ba
 thšabe xo dira tše mpe sethsabeng.

Mohlodi wa dilô ka moka.

Tumêlô ya rena mono sethsabeng sa xeso ke xore Letšatsi
 ngwedi dinaledi Mafsiha dithaba le meboto. di hlodilwe ke "Thobêla
 wa xa mmakiatlâ" ngwana a tswala a bea a tšofala Thobêla a se a
 tla. Lebyele Thobêla o satla.

Dilô tseo ka moka o di dirile ka matsôxô. Xa xo na
 karoloxanthšô e laêtsaxo xore se ke se se tona xoba se se thsadi.
 Tse re di bônaxo xore ke tše ditona le tše dithsadi ke batho le
 mere le diphôôfôlô le dixaxabi le dinonyana.

117 Mere re bôna e mengwê e sa beye diengwa mme ka xo hloka
 dienywa re tseba xobene ke o motona.

Phifalô ya Letsatsi xoba Ngwedi Phifalô ya letšatsi
 xoba Ngwedi ke mohlôlô o moxolo mo bathong xa; ê e bile e a ilêlwa.

Xe phifalô e ka ba xôna batho ba le mašemong, ba tloxa ba ya x
mme ba letêla xo kwa se e ka ba xo se direxile, ka xobane Phifa.
ya letšatši e be e supa leho la kroši ya monna, xe e be e šupa ntwa
e be e le ntwa ye batho ba tlaxo bolawa ka bohloko mme banna ba
bolawa kudu le dikxomo tša thopya.

Phifalô ya Ngwedi yôna e be e bexa lehu la kxosi ya
Mosadi. Xe e be e bexa ntwa, ke ntwa yeo basadi ba tlaxo thopya
metse ya fišwa.

Ngwedi.

118. Ngwedi ke mohlo wa xa Thobêla, o a dirilexo xore o sepele
ka yôna tsela yeo. Xapê mengwedi ya xa-Thobêla xa e fele. Kawedi
e ngwê le e ngwê xo dula ngwedi o Mofsa o Motale o hwile; fêêla
marapô a yôna xa a tsebye ke motho a tseba ke yêna monye Thôbêla,
sore nna e ile kae.

Xe ngwedi o dutše, bana ba o xoelêla ba re: "Ngwedi - we!
Bangwê ba xotima dibele kxorong".

Xe ngwedi o ~~amixwixhixhix~~ ka re xe o dula wa sekama, o
thšolla bolwetši xoba ditaba tša xo thšoša. Xe o dutše xabotse o
bonthša khutšo.

Ngwedi xe o dutše ke lenaka, ya ba lebalana ya ba
kxokolo, wa ya sufing wa hwa. Fêêla se se sa hweng ke leina.

Maina a dikxwedi sia: Phatô Lexobye, Mahloholokwe,
Semphe, Thsêthaê-Lesêbo Lefolo Lefolwane Hlakola Phupu Morenane
Ngwetsi Ngweta.

119 Matšatši a kxwedi ke masone a mararo. Re a bala xe re
wetša dikoma.

Ngwedi xe o dula ka kxwedi ya Phatô. re tseba xobane o
re bexa letšatši.

Xe o dula ka kxwedi ya Lexobye re tseba xobane o re
bexa pula

Xe o dula ka kxwedi ya Mahloplokwe o re bexa senakane

Xe o dula ka kxwedi ya Semphe-ke-kxothše o bexa mokhore

Xe o dula ka kxwedi ya Thsêthsë-Lešebô o bolêla naka.

Xapê ke yôna ya mafelelo a ngwaxa

Xe o dula ka kxwedi ya lefolo o re bexa xo phefô

Xe o dula ka kxwedi ya Lefolwana o re bexa ſobane e kxolo

Xe o dula ka kxwedi ya Hlakola o re bexa hloholorexô ya

dihlare

Xe o dula ka kxwedi ya Phupu o re bexa Matſema

Xe o dula ka kxwedi ya Morenane o re bexa pula ya thseola.

120. Xe Ngwedi o dula ko kxwedi ya Ngwetsi o re bexa pula tša medupi le xo hlaxola dirokolo.

Xe o dula ka kxwedi ya Ngweta o bolêla xore mokete o moxolo wa rena batho o fihlile wa xo loma tša ka mašemong.

Maina a dinaledi ſia:

Senakane se bônala ka kxwedi ya Mahloholokwe ka thokô ya Lehlako, ka nakô ya matla xosa.

Naka e bônala ka kxwedi ya Thsêthsê-Leſebo ka thokô ya Lehloko e bônala ka nakô ya matla-xosa.

Ke yôna naledi e kxeolaxo ngwaxa. Xapê e re tsebiša xore lebaka la phefô le fihlile.

Maxakxala ke dinaledi tše di bônahang ka thokô ya Bohlabatšatši. Di bônala nakong ya matla-xosa ka kxwedi ya Lefolo.

121. Dithutlwa ke dinaledi tše nne tša xo êta pele ke dithsadi, tša moraxo ke dipholo, di bônala ka thokô ya Lehlakô mola e le bošexo. (Southern Cross).

Ka kxwedi ya Semphe-ke-khotše Dithutlwa tsa dithsadi di a sobêla mme tša dipholo di a a komêla. Ke xo re xe di dira byalo di xôxa naka (Mars) Xo re e tšwe.

Kxoxa-mašexo ke naledi e bônalang ka thokô ya bohlabatšatši e tšwa xe xo fifala. Ke yôna. Naledi e xoxang bošexo ka moka.

Selemela ke dinaledi tše di ſupaxo tše di bônalaxo ka thokô ya Bohlabêla. Se bônala nakong ya xe letšatši le sa tso di yo sobêla.

122. Sekxopetsana Ke naledi e kxotsisang kudu le bakeng la lehlabula e bônala ka thokô ya Bodikela. Ka lôna lebaka leo a bitswa Sekxopetsana. Ka lebaka la marexa e bônala matla-xosa ka

thokô ya Bohlabêla. Ka lôna lebaka leo e bitšwa Mahlapolane.
Dinaledi tse dingwê tse pedi tše di bonalaxo ka thokô ya Lehako,
e ngwê ke Sehlako sa Senakane e ngwê ke Sehlako sa Naka.

Xapê xo pa na le dinaledi tše dingwê tsa sehlophanyana. Ke dihlophanyana tše pedi se sexolo le se senyenyane maina a tšonasia: Ka Khora le Halana.

Xo na le Molalatladi wa dinaledi (Milky-way) le ôna o bônalá Nakô e ngwê le e ngwê.

Sedumaedi Ke naledi e ngwê ya mehuta e tloxang ka
123. lebelô e dirile seedi se se xolo; e tla re xe e sobêla mme ya
duma.

Xapê xo sa na le naledi e ngwê ya mosela e sa keng e bônalá. Xe e bônalá ke xo re, xo na le Kotse e kxolo, ke xore Kxosi ya fase le lengwê e tla hwa. Xo ba xo tla ba le Ntwa e Kxolo. e tla xo šišinya lefase ka moka.

Lexadima.

Lexadima ke nonyana. Xa e ke e bolaya motho. Xa e ke
e dira kotsi. Kotsi ya yôna ke ya xo kxeila mere e se beng xo
bolaya batho le xo thšuba dintlo.

Modumô wa lexadima ke diphexo t̄sa nonyana ya xôna xe e
fimix fofa e tôpa diboko t̄seno ba rexo ke menola.

Pula yôna e nešwa ke monye Thobêla le xôna o e neša ka mokxwa o makatšang, ka xobane o e neša ka dikxosi. Kxosi e ya rapêla 'mme Thobêla a theêletša dithapêlo tša xaxwe a neše pula.

Fêêla pula yôna e ka thibêlwa ke motho xe a ka dira selô se sengwê sa dithsila, xoba a hwile 'mme a se a rôbala. Xo xongwê batho ba hwetša xo beilwe dinkxo mašemong xoba xo kxokeletswe mafeêlô masoding. Xe dilô tšeou di se tša tloswa di raka pula.

Xapê pula e ka thibêlwa ke motho yo a ipolailexo. Xe kxoši e bôna pula e se ya ne, e tla ngakišiša xo re nna batho ba bo moho yola wa xo ipolaya ba mmolokile ka thswanêlo na! le xo ba ba rereletse na? Mme xe xo hwetšwa xore e se xwa dirwa selô, ba tla laêlwa xo re ba nyake selô se e kabaxo pudi xoba nku, xo re e thlabiwe mme maswane ya yôna e Krotholâlwe xodimo xa lebiti

125. la xaxwê. Ka xo r'yalo ke xo re, moho yola wa xo ipolaya o filwe dijô tše a be xo a di belaêla. Kamoraxo xa fao moho yola a ka se sa thibêla pula.

Taba e ngwê ya xo thibêla pula ke ya kxomô ya basadi. Xe mosadi a xomile tsela ya xaxwe ya sesadi, a ka thibêla pula. Se se ka dirang xore pula enê, ke mphokô wa xo nthšiwa ke kxoši xo re o fokiwê mo xo direxilexo kotsi yeo.

Hlôlêxô ya Lefase.

Hlolêxo ya lefase e tsebya ka nônwanê e e bitšwaxo "Mankokonyana" Xo thwe, kxalê kxalê pele xa hlolexo ya dibopya ka moka, xo be xo na le monna yo a bexo a bitšwa Mankokonyana. Monna eo o be a phela kua xodimo a na le diphexo a se na mo a ka dulaso 126. Xôna a ija a le lebelong byale ka peolwane. Mme e rile ka xobane a be a swanetše xo ithusa kamehla xe a lle a wišetše dithsila tša xaxwe fm faze, 'mme ya re ka xobane a be a se na mo a ka di wišetšang xôna, dithsila tsa wêla sebakeng, tša dula xôna.

Mankakonyana o ile a dira byale xofihlêla xe xe dithsila tša xaxwê e le thaba ya ba thaba e kxolo. Kxolo, Kamoraxo thaba yela ya phušuxa ya ba mphaphathi thaba ya bušwa ya hlophiwa xapê: Ya buša ya phušuxa xapê xo fihlela xe e e ba lefase.

Ka xe xo tsebexa xobane motho xe a ithusa o swanetše xo hlapoloxa, le yêna Mankokonyara o be a hlapoloxa, mme Mohlapoloxô wa xaxwe o fetoxile lewatlê.

127. E rile ka xobane dithsila le xe di hlakanane le mehlapoloxô di a nkxa, a fêla a ethswa mare. Mare a o a ile a fetoxa mathsa a maxolo le a manyane. Mo a bexo a ya a mimilêla dikhube tša xaxwe xôna e ile ya ba dithaba. O be a nthša dinkonkodi a di lahla xohle xohle; Ke mo re bôanaxo dithaba di le xohle-xohle.

Xo rile ka tšatši le lengwê Mainkokonyana a befelwa kudu kudu a be-ya rothiša mexokxo ya xaxwê, Mexokxo yeo ya xaxwe e bile dinoka tše dikxolo. Moya wo wa xaxwe a o ônaxo e bile phefô ya ledimo.

Ka tšatši le lengwê tsatsi le re thširi-thširi, Mankokonyana a tšwa Kudumêla e kxolo-kxolo. Kudumêla yeo i bile

pula, re sa e bôna le lehono e sa fêla e re rothêla.

128.

Maina a dithaba.

Maina a dithaba tsa xeso sia: Monyamane, Hlakola, Lebepe, Mmaritane, Thaba-khubedu, khatla, kxokong, ngaleng, Badimong, Xa-Kama, xa-Moswedi, Boxala-tladi, Xa-Mokhudu, Mmaseaka, xa-Matsia xa-Mothôlô, Xa-Kxolomêla, Malesa, Ramatsetsane, Mošabahla, xa-Kola, Hlatlaxanya, xa-Makxantlare, xa-Hoka le Seilaxo.

Maina a dinoka ! Ke Dou le Mangoswana.

Me xobe. Mphatelong, Moxobeng-wa-bodika, Mohlajaneng, Mmabela, ~~Mmabala~~ Mmadikodi, Hlapabalo le Seboka.

Maina a didiba sia:

Phihladibe, xa-Kxwêtsana le Mmaditsaka.

129.

Serêtô sa Thaba ya Khatla:

Ke khatla khungwane matla xale lwala-lexolo la moepa.

Serêlô sa Kxokong: Ke "Mokxokong wa malete".

Thabana-Thsuana: Mohwiti seletsa a xa bo marumô.

Seilaxo: Ke Seilaxo seila ngwetsi ya xa moxale.

Thaba ye ya Seilaxo, xo thwe kxalê-kxalê ngwetsé ya xa Moxale e ile xo nyalwa, 'mme ya re ka tsatsi le lengwe, ya tsia letswa a ya kxonyeng. A tsêna ka letsaneng la ka thekô ya leboya a napa a ile. Le lehono sa ile dikxonyeng. O llwe ke a retse. Thabeng ya Kxokong xo ile xwa lwewa ntwa ya xa xa-Dikxale. Xapê xo ile xwa lwa mauba le ba xa Mamobolo.

Mo dithabeng tše xo lwelwê dintwa tse dikxolo maxareng a ba xa-Mamabolo le ba xa-Dikxale Ngaleng, Motholo le Moswedi.

Thabeng ya xa Mokhudu xa xo ke xo dula motho, ke yôna thaba e ilaxo kudu, ke kaxobone e na le mefsika a maxolo a o xo thwexo xe motho a e ka dula xo ô na, o tla hloxelewa ke kotsi.

Mollô o hlodilwe le batho ke xo re le ôna o hlodilwe ke monye Thobêla mohla a hlôla batho. Mollô a dirwa ka xo thseka patlana tse pedi manyelo a adilwe ka tlase xa patlana tseo. E tla re xe xo dutswê xo thsekilwa mosi o tla bônalâ 'mme kamoraxo mollô o tla bônalâ o šetse o thunga manyelô a le a kékela.

Mollô xa o fišwe mabitleng. Xe xo bekwa mohumaxadi wa kxoši, mellô e tingwa ka moka 'mme ba tla ba tsia mollô mošatê. Ke yôna ponthšo ya xo re mosadi yeo a bililwexo ke yêna a tlideko xo tswala kxoši.

Xe xo nthšiwa kôma mollô wa yôna xa o tsiswe ka xaé o a thsekxwa.

Dikxong tše di sa orweng ke Moômana le mere ya xo bêthwa ke tladi le dikxong tša dirapeng.

132. Dilô tše di se a swanelang xo dula kxaufsi xa mollô ke leata la mphse le makhura, ka xore makhura a toloxa leata la mphse le a thuthupa.

Killêlô ya Mollô.

Banna le masoxans ba ka taboxa mollô o fe le o fe, Fêela mollô wa thabeng ôna xa ba swanêla xo o taboxa, Ka xobane ke mollô wa Kôma.

Basadi le bannysena bôna, xa ba swanêla xo taboxa mollô le xa tee; ka xore yo a taboxaxo mollô, xo thwe a ka se ke a tswala ngwana le xe a ka alafîšwa byang le byang.

133. Mollô o ka tingwa ka meetse le ka mabu fêela ka ntlê xa dilô tše pedi tšeо xa xo sa na selô se se dumêlêlwaxo xo tima mollô di a ila. Xapê mollô o ka bolokwa ka xo khupetšwa ka melôra.

Mollô o thsekxwa ka mere e mentši xapê xa xo na more o o emetšexo mollô o ſele.

Mollô wa kxorong ke wa banna wa ka xaé ke wa basadi xo a ilêlwa xe mosadi a ka dula kxorong ya banna, Xo thwe a ka lwala kudu kudu. Mosadi xe a fihlile kxorong o re xo fihla a kwatama mme a lothša, a kxôna a bolêla se a se nyakang.

Mêhuta ya dikxomo.

Ka sexaxeso mehuta ya dikxomo e mebedi fêela; Ke Sekkalaka le Sepono.

Hlaxô ya dikxomo ke Bokxalaka. Ke wî mo xo bexo le seêma se se rexo:

134. ♀ Tlou-thsupya di tswa Bolepye
Dherelle di tswa Bokxalaka.

N.B. Phepelle ke dikxomo.

Tlou-thšupya ke Batho.

Moši wa Mollô

Ka mehla xe re bôna mollô o thunya moši re tseba xobane muši woo, ke makhura a sehlare mme kxabo ya ôna ke moſidi. Xe e le se se dirilexo mohlôlô wo xa se tsebye ke motho xe e se yêna "Thobêla wa xmxa mma ke atla ngwana a tswalwa a beytsufala Thobêla a se a tla le byale Thobêla o sa tla. Re tla tla re tseba maleatlala a xaxwe mohla a tlang".

135.

Mebala ya dikxomo ſe:

e swana, e khulwana e thšuana e phaswana e nalana e thsexana e kxwana e hlabana e thsothwana e thamaxana e titšana e thsehlana e kxwerepana e kotswana e talana e thongwana e tsokollana e thsungwana e pudutšwana le e thšelana. Mebala yeo ke ya dikxomo tša dithsadi.

Mebala ya dikxomo tše ditona ſe: Nthso e khulong e thsueu e phaswa e nala e thsexha e nkkwe e hlabo e tsotswa e thamaxa e titša e thsehla e kxwerepa e kotswa e tala e thomo e tsokotla theumu e pudu le e thšela.

136.

Maina a dinaka tša dikxomo.

Maina a dinaka tša dikxomo

Ke Kusumane, Phantlane, Mapela

B.S.

B.S.

B.S.

Krongela

Phataphoko

Matkawatha

Mante

thšupya

sekolo



Rêto sa kxomo e thamaxana

Mapela a lopi letlakana.

Thamaxana ke eta pele

Kxomo ya ditsi byo boxolo

Rêtô sa kxomo e swana ke malebese motselêlê swana ya xo ja lekhura.

137.

Rêtô sa kxomo e kxwana.

Ke Mmakxwana a mošupa,
Monwana mošupa tlala.
Hala ya thsaba e leba maxakala.

Rêtô sa kxomo e tsokotla.

Ke tsokotla forohla molo
tša makhura o lleng.

Mmala o mongwê le o mongwê o botse xe o swanelia kxomo, fêela xe o sa e swanele xôna a o wa, xa o botse.

Kxomo ya motho e mongwê le e mongwê di a swaiwa, xo re di tle di se xakane le tša ba bangwê.

Maina a maswayo Šia lešoba kobê sekxetlo le peolwane.
Ka xe kxomo e le se ruiwa se sexolo mo bathong e dumelletswe xo ruiwa ke mang le mang.

138.

Mosadi wa mohlôlô a ka e ruiwa xe a ka kxôna xo e rêka ka mabêlê. Le ngwana a ka ruiwa dikxomo tše a di tloxeletsexo ke batswadi ba xaxwe.

Lesoxana à lôna le bôna dikxomo ka xo dišetša batho ba ha bexo le dikxomo tše dintši. Xapê kxomo ke sôna sedimo se sexolo sa xo rôbatša bahu ba ba na xo le dipelaêlô.

Mere ya xo bolaya diruô ſe: Senyabotse moxau lehlokwana le

Tiemudi

Kxomo xe e xxa rularilwe e fetsa kxwedi tše robaxo monwana o tee ya tswala.

139.

Mosadi wa moimana.

Mosadi wa moimana o be a ilêlwa kudu. O be a sa dumelwa xo ya menyanyeng. O be a sa sepele xare xa melete ya ditola, o be a sa je dilô tsa xo tswa metseng, xapê o be a sa je dibatana tše marofa.

Kobô ya moimana e be e le mokhopana wa xo khupetsa mpa fêela.

Lebollô.

Lebollô ke ntho e tumiswang, xapê ke ntho e tlwetswexo.

Lebollô le dirilwe xo ba thutô xo bana mo sethsabeng, xo re ba tlê ba tsebê xo kxalemêlwa. Ke thutô ya xo ruta bana se melô sa hlaxô ya rena ba baso. Sa mathômô ke xo ruta ngwana xore a be šoro, le xo kxôna xo kxôtlîlêla mabothata a lefase; le xore Ngwana a tlê a tsebê 140. xo ithswara xa re xa melekô. Le xo tseba ~~Burz~~ Borêna.

Kwêla ke ntho e phaxamišitšwexo kudu, xapê e beetswe melaô ya yôna.

Xe banna ba sethsaba ba bôna xobane bana ba xotše, banna ba ya mošatê xo yo eletsa kxoši ka xa lebollô, le xôna xo ya banna ba se ba kae. Xe ba kxodišane le kxoši ~~xm~~ xore bana ba ~~ka~~ wetswa, o tla bitša banna ba sethsaba xo boledišana ~~mm~~ nabô. Banna bale ba xo ya mošatê xo yo eletsa kxoši ka xa lebollô, Ke xore ba šetše ba bone xoremekxwa ya basimanyana bao ba sesoxo ba wela xa e a loka.

Ka se xa xešo xe motho e le lešoboro xa a ke a išwa kxorong xe a dirile molato. Ke mo bana ba wetšwang ka pela xo re ba se tlo thšoxa ba dira molato, ba se so ba rupa.

141. Xe kxoši e boletše le banna, banna ba tla botša bana ba bôna xo re nakô ya bôna ya xo wêla e fihlile. Polêlô yeo ya xo wêla bana ba e thabêla kudu.

Melaô ya kwêla e tlwetswexo kudu še:

1. Bodika xe bo tswele xa xo sa rérwa molato kxorong.
2. Motho yo a ka diraxo molato o a thopêlwa, xapê motse wa xaxwe o a senywa ka ntlê xa thsekô.
3. Xa xo sa nyalwa, xe e se xe motho a ka nthsa pudi xoba nku ya jêlwa morutong; ke xôna a ka nyala.
4. Motho o be a sa dumelwelwe xo êtêla mmeelêtswa wa. Xaxe Dilô tseo ka moka di be di thibêlwa ka moka xa tsôna xo fihlêla xe bodika bo aloxa. Dikwêla ka moka tsâ sexaxešo di be di ilêlwa byalo.

Xo tloxa mohla wola ba boyo xo, xe yo a tšoxo wêla a ka 142. dira molato o be a išwa kxorong xo shlolwa ke banna. Banna ba tseba xobane ba ba setsexo ka ntlê xa ba nene e sa le bana, e se a hiwa

e ba ba ka diraxo melato e mexolo. Ka xo r'yalo kwêla e be e le thširêlêtšo ye kxolo sethšabeng.

Polaô ya motho ka boloi: Xe motho a be a ka re xe a hwile xwa ba le dipelaêlô tsa xore o loiwe, motho yo a be xo a xopolêlwa boloi o be a iiswa kxorong xore a ahlo live. 'Mme e re ka xobane xa xo na bohlatse byo bo pakaxo polaô ya motho yo, e xane xo ahlo molato.

Mme e tla re ka xobane, ba bo mohu ba na le pelaêlô e kxolo, ba tla bitsa motho yo ba rexo .

143.

Ke moloi ba ya naê mokomeng xo ba dihlakong. E tlare xe ba boy a xe e bane dihlako di nthsitse yêna boloi, ba mmolaya tseleng. Ba banthsi xe ba bôna xore dihlako di ba nthšitše, ba lala ba thšabile ka xo tseba polaô yeo. Ka xobane moloi o be a ahlowa ka lehu.

Polaô ya motho ba befedîsane.

Kahlolô ya motho xe a ile a bolaya mothâ ba elwa e be e le mosadi; ba bo mohu ba be ba fiwa mosadi. Monyane o be a beolwa leêtsê a tlotšwa xa botse a kwatamišwa kxorong a fiwa ba bo mohu.

Polaô ya motho ya xo laletša e be e lefiwa ka hlôxô ya motho, Ka xore "ya ja e ngwê le yôna/e lefe ka hlôxô"

Polaô ya motho ya kotsi e be e lefiwa ka monyana.

END S 175